URBANISTIČKO - TEHNIČKI USLOVI

	CRNA GORA OPŠTINA ŽABLJAK Sekretarijat za uređenje prostora,zaštitu životne sredine i komunalno stambene poslove Broj:UP1 04-332/23-411/2 Žabljak:30.10.2023	
.	Sekretarijat za uređenje prostora,zaštitu životne sredine i komunalno stambene poslove , na osnovu člana 74. Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (,,Sl. list CG“ br. 64/17) člana 1Uredbe o povjeravanju dijela poslova Ministarstva održivog razvoja I turizma jedinicama lokalne samouprave („Sl.list CG “ br.87/18, 75/19 , 116/20, 76/21, 141/21 i 151/22) i podnijetog zahtjeva **GORANOVIĆ BRANKO** iz Rafailovića, izdaje:	
.	URBANISTIČKO-TEHNIČKE USLOVE za izradu tehničke dokumentacije	
.	**za igradnju objekta-ata na urbanističkoj parceli UP 431d koje čine katastarske parcele br.396/5 , 397/31, 396/7, 397/32 KO Motički gaj I , u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana ‘’Razvršje ‘’ („Sl.list CG –opštinski propisi “ br.2/19)**	
.	PODNOSILAC ZAHTJEVA:	**GORANOVIĆ BRANKO**
.	POSTOJEĆE STANJE	
	Prema postojećem stanju,predmetna lokacija je neizgrađena.	
.	PLANIRANO STANJE	
7.1.	Namjena parcele odnosno lokacije	
	SMG - stanovanje malih gustina – sa djelatnostima i u nacionalnom parku podrazumjeva izgradnju objekata stanovanja sa djelatnostima, stanovanja sa okućnicama, kao i povremenog stanovanja – kuća za odmor koje mogu biti u funkciji komplementarnog turističkog smještaja. Parcele stanovanja poljoprivrednih domaćinstava takođe su obuhvaćene ovim vidom stanovanja, veće su površine, obuhvataju i parcele pod kulturama sa ekonomskim i stambenim dvorištem na kojima su slobodno stojeće stambene i	

	privredne zgrade Na parcelama preko 350m^2, pored stanovanja mogu se organizovati i uslužne djelatnosti u prizemljima objekata (suvenirnice, zanatske radnje, frizeri, kozmetičari, prodavnice ski opreme, turističke agencije i drugi slični sadržaji, s tim da udio poslovanja u okviru ovih objekata ne može prelaziti polovinu ukupne bruto građevinske površine. Na parcelama manjim od 300m^2 mogu se graditi kuće za odmor. U okviru svih vidova stanovanja stambeni i turistički smještaji se može organizovati u jednoj ili više smještajnih jedinica, kao kuće za iznajmljivanje ili kao apartmani.
7.2.	Pravila parcelacije
	Na području planskog dokumenta planirana je izgradnja objekata različitih namjena prema urbanistickim parametrima koji se obračunavaju u skladu sa Pravilnikom o blizern sadržaju i formi planskog dokumenta, kriterijumima namjene površina, elementima urbanističke regulacije i jedinstvenim grafickim simbolima (,,Službeni list CG", br.24/10 i 33/14), Pravilnikom o načinu obračuna površine i zapremine objekata (,,Službeni list CG", br.47/13) i Crnogorskim standardom MEST EN 15221-6. Objekti se moraju graditi i rekonstruisati u skladu sa Pravilnikom o blizim uslovima i načinu prilagodavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom (,,Sluzbeni list Crne Gore", br.48/13 i 44/15). Parcelacija Podjela planskog područja izvršena je na urbanističke parcele numerički označene. Urbanističkom parcelacijom poštovane su, koliko je to bilo moguće, vlasničke parcele. Odstupanje od granica katastarskih parcela u formiranju urbanističkih parcela vršeno je, po pravilu, zbog formiranja saobraćanih koridora. Oblik i veličina parcela određeni su uglavnom prema faktičkom stanju, osim u slučajevima podjele katastarskih parcela veće površine radi izgradnje u skladu sa planom utvrđenim uslovima. Oblik i veličina urbanističkih parcela predstavljeni su u grafičkom prilogu. Lokacija za izgradnju u okviru ovog planskog dokumenta može biti jedna urbanistička parcela, dio urbanističke parcele ili više urbanističkih parcela. Urbanističko-tehnički uslovi se formiraju na nivou lokacije, imajući u vidu urbanističku parcelu kao cjelinu. Projektovanje i izgradnja objekata na urbanističkoj parceli mogu se definisati kroz više faza, koje se moraju uklopiti i definisati kroz urbanističko-tehničke uslove na nivou urbanističke parcele. Kada se urbanistička parcela, koja je već određena ovim planskim dokumentom, ne podudara sa postojećom katastarskom parcelom (ili parcelama) kao i u drugim opravdanim slučajevima kada je potrebno izvršiti usklađivanje urbanističke parcele sa faktičkim stanjem na terenu, vlasništvom ili katastarskim stanjem, usklađivanje urbanističke parcele može se izvršiti kroz urbanističko – tehničke uslove. Na parceli se može graditi i/ili rekonstruisati jedan ili više objekata pod uslovom da su zbirni pokazatelji u skladu sa propisanim parametrima koji se primjenjuju na nivou parcele, računajući i određenu gustinu stanovanja.
7.3.	Građevinska i regulaciona linija, odnos prema susjednim parcelama
	Regulaciona linija Regulaciona linija u ovom dokumentu je definisana kao linija koja dijeli javnu površinu od površina predviđenih za druge namjene. Regulaciona linija je grafički i numerički označena. Građevinska linija Građevinska linija je ovim planskim dokumentom utvrđena kao linija na, iznad i ispod površine zemlje, definisana grafički i/ili numerički, do koje je predviđeno građenje. Građevinska linija na zemlji i iznad zemlje definisana je grafički. Građevinske linije ispod površine zemlje mogu biti izvan utvrđenih građevinskih linija na zemlji, mogu se, uz saglasnost susjeda, poklapati sa granicama parcele na kojoj se gradi objekat, uz isključivu obavezu i odgovornost investitora da izvođenjem radova i upotrebom objekta ne ugrozi susjedne objekte i parcele. Indeks zauzetosti Indeks zauzetosti je količnik izgrađene površine objekta (objekata) na određenoj parceli i ukupne površine parcele izražene u istim mjernim jedinicama. Izgrađena površina je definisana spoljašnjim mjerama finalno obrađenih fasadnih zidova i stubova etaže sa najvećom površinom. Najveći dozvoljeni indeks zauzetosti podzemne etaže ne može biti veći od indeksa zauzetosti nadzemnih etaža. Indeks izgrađenosti Indeks izgrađenosti je količnik ukupne bruto građevinske površine objekata i površine parcele (lokacije, bloka, zone)

	izražene u istim mjernim jedinicama. Bruto građevinska površina objekta je zbir bruto površina svih etaža objekta, a određena je spoljašnjim mjerama finalno obrađenih zidova. Indeks izgrađenosti je definisan kao maksimalni za svaku pojedinačnu lokaciju i urbanističku parcelu. U bruto razvijenu građevinsku površinu ne obračunavaju se servisni prostori neophodni za funkcionisanje podzemne garaže i tehnički sistemi objekta, za razliku od ostalih funkcionalnih cjelina (magacini, poslovni prostori). Vertikalni gabarit Vertikalni gabarit objekta je definisan brojem etaža. Vertikalni gabarit se definiše i za podzemne i za nadzemne etaže. Etaže se definišu nazivima koji proističu iz njihovih položaja u objektu. Nadzemne etaže su suteren, prizemlje, spratovi i potkrovlje. Prizemlje je nadzemna etaža čija je maksimalna visina: za garaže i tehničke prostorije do 3.0 m; za stambene prostore do 3.5 m; za poslovne prostore do 4.5 m. Kod suterena na ravnom terenu vertikalni gabarit ne može nadvisiti kotu terena više od 1.00 m konačno nivelisanog i uređenog terena oko objekta. Suteren na denivelisanom terenu je sa tri strane ugrađen u teren, s tim što se kota poda suterena na jednoj strani objekta poklapa sa kotom terena ili odstupa od kote terena maksimalno 1.00 m Podzemna etaža je dio zgrade koji je u cjelini ispod zemlje. Podrum je podzemna etaža čiji vertikalni gabarit ne može nadvisiti relevantnu kotu terena 0.00 m. Podrum kao podzema etaža se može a ne mora graditi. Potkrovlje je dio zgrade ispod kosog krova koji se koristi u skladu sa njenom namjenom i funkcijom, a čija je najniža svijetla visina na mjestu gdje se građevinska linija potkrovlja i spratova poklapaju 120 cm. Potkrovlje se može graditi u novoplaniranim i rekonstruisanim objektima i u tom slučaju mijenja sprat, odnosno jedni nadzemnu etažu. Visinska regulacija Visinska regulacija definisana je spratnošću objektata gdje je visina etaža određena prema prethodno iznijetim vrijednostima. Kota prizemlja određuje se u odnosu na kotu nivelete javnog ili pristupnog puta, i to: kota prizemlja novih objekata ne može biti niža od kote nivelete javnog ili pristupnog puta; kota prizemlja može biti najviše 1,00 m viša od kote nivelete javnog ili pristupnog puta; za objekte na terenu sa nagibom od ulice naniže, kota prizemlja može biti najviše 0,50m niža od kote nivelete javnog puta; za objekte koji imaju indirektnu vezu sa javnim putem, kota prizemlja utvrđuje se kroz urbanističke uslove prema iznijetom pristupu; za objekte koji u prizemlju imaju poslovnu namjenu kota prizemlja može biti maksimalno 0,20m viša od kote trotoara. Parkiranje i garažiranje Parkiranje i garažiranje vozila se vrši u okviru urbanističke parcele svakog objekta, prema standardima koji su propisani, u sklopu: parkiranja na neizgrađenom dijelu parcele podrumskih, suterenskihi prizemnih garaža. Najveći dozvoljeni indeks zauzetosti podzemne etaže iznosi 0.80 - (80%). Objekti se mogu graditi na urbanističkim parcelama koje su predviđene za izgradnju prema urbanističkim parametrima prikazanim u narednoj tabeli. Urbanističko tehnički uslovi za stanovanje manjih gustina Stanovanje manjih gustinaje planirano kao porodično stanovanje sa djelatnostima, u rubnim djelovima i u nacionalnom parku i podrazumjeva izgradnju objekata stanovanja sa djelatnostima, stanovanja sa okućnicama poljoprivrednih domaćinstava i povremenog stanovanja – kuća za odmor koje mogu biti u funkciji komplementarnog turističkog smještaja. Veličineparcele: porodično stanovanje sa djelatnostima minimalna površina parcele je 350m²; porodično stanovanje u rubnim djelovima minimalna površina parcele je 300m²; porodično povremeno stanovanje – kuće za odmor minimalna površina parcele bez ograničenja. Dozvoljene djelatnosti koje se mogu planirati u okviru stambene namjene su iz oblasti: trgovine (prodavnice svih tipova za prodaju prehrambene i robe široke potrošnje na malo i dr.); uslužnog zanatstva (pekarske, poslastičarske, obućarske, krojačke, frizerske, fotografske radnje, perionice vozila i druge zanatske radnje); poslovne djelatnosti koje se mogu obavljati u stanovima;

	uslužnih djelatnosti (knjižara, hemijska čistionica i dr.); ugostiteljstva (ugostiteljski objekti, smještaj turista, pansion, restoran, taverne, kafe bar, picerija i dr.); zdravstva (apoteka, opšte i specijalističke ordinacije, ambulante, stacionari manjih kapaciteta i sl.); socijalne zaštite (servisi za čuvanje dece, vrtići, obdaništa, igraonice za decu, smještaj i nega starih i iznemoglih lica i dr.); kulture (galerije, biblioteke, čitaonice itd.); zabave (bilijar sale, kladionice i sl.); sporta(sportski tereni, teretane, vežbaonice za aerobik, fitnes i dr.); poslovno-administrativnih djelatnosti (filijale banaka, pošte, predstavništva, agencije, poslovni biroi); poljoprivrede (poljoprivredna apoteka, veterinarska stanica i sl.); u zoni se mogu planirati i druge djelatnosti uz uslov da ne ugrožavaju okolinu, životnu sredinu i uslove stanovanja, bukom, gasovima, otpadnim materijama ili drugim štetnim dejstvima, odnosno da su predviđene mjere kojima se u potpunosti obezbeđuje okolina od zagađenja, da imaju obezbeđene uslove priključka na komunalnu infrastrukturnu mrežu, te da su u skladu sa namjenom i kapacitetima može obezbediti potreban, pravilima propisan broj parking mesta za korisnike. Obim djelatnosti u objektu treba da je usaglašen sa prostornim i funkcionalno-tehničkim uslovima organizacije poslovnih sadržaja u objektu i da se uklapa u kapacitete lokacije – parcele s tim da odnos stambene i nestambene namjene u objektu može biti najviše 60:40. U zoni stanovanja nije dozvoljena: izgradnja benzinskih stanica, gasnih stanica zanatskih radionica (bravarskih, autome-haničarskih, autolimarskih, autopraonica, vulkanizer, drvara i sl.), proizvodni objekti male privrede, skladišta. U jednom stambenom porodičnom objektu mogu biti organozovane najviše 4 stambene jedinice. Maksimalna BGP individualnog stambenog objekta je najviše 500m^2. Horizontalna regulacija prema javnim površinama, poljoprivrednom i šumskim površinama i vertikalna regulacija prikazana je u grafičkim prilozima. Minimalna međusobna udaljenost slobodno stojećih objekata iznosi 2,5m od ograde susjeda za objekte stanovanja sa djelatnostima i kuće za odmor, a za objekte sa okućnicama 2,5m od ograde daljeg i 4,5m od ograde bližeg susjeda. Ne mogu se graditi poljoprivredni objekti u stambenom dijelu dvorišta. Uslovi gradnje i uređenja: indeksima izgrađenosti je obezbjeđeno da se neće dešavati obimnija izgradnja. Očekuju se radovi na izgradnji objekata u skladu sa površinom parcele, uređenje partera i slobodnih površina kao i komercijalna izgradnja na planiranim lokacijama koja bi trebalo da stvori materijalni osnov za dalje urbano opremanje. Takođe će se dozvoljavati i nadogradnja postojećih objekata do planiranih kapaciteta Oblikovanje i primjena materijala treba da bude u saglasnosti sa već realizovanim objektima ovoga tipa u neposrednom okruženju. Oko objekta je obavezna nivelacija i uređenje slobodnog prostora koje mora biti prilagođeno saobraćajnom rešenju, uz po potrebi omogućavanje korišćenja dijela parcele u vrijeme izgradnje saobraćajnice. To obuhvata i obavezu realizacije konačnog kolskog pristupa, mjesta za parkiranje za sve potrebe objekta i mjesta za kontejnere nakon izgradnje saobraćajnice. Pre dobijanja upotrebne dozvole treba da budu uređene i zelene površine, dječja igrališta i javna rasveta. Kao kompatibilni sadržaji objekata sa okućnicama u stambenom dijelu dozvoljena je izgradnja ekonomskih objekata poljoprivrednog domaćinstva, prodavnice i zanatske radnje, kao i ugostiteljski objekti i manji turistički objekti za smještaj. Na ekonomskom dijelu parcele dozvoljeni su ekonomski objekti domaćinstva i objekti u funkciji poljoprivrede i poljoprivredne proizvodnje. Minimalni procenat zelenih površina na parceli je 40%a princip ozelenjavanja u okviru stambenih parcela dat je u uslovima za ozelenjavanje a detaljna razrada je ostavljena vlasnicima. Položaj objekta Građevinska linija, koja određuje položaj objekta u odnosu na regulacionu liniju definisana je za svaku urbanističku parcelu u grafičkom dijelu planskog dokumenta. Za slobodnostojeći stambeni objekat, rastojanje osnovnog gabarita objekta (bez ispada) od granice parcele sa bočnim susjedom je: minimalno 1,5m, stim da je visina parapeta na otvorima naspramnih fasada minimalno 1,5m (kod stepenišnog zida dozvoljavaju se fiksni neprozirni stakleni zidovi bez parapeta) ili minimalno 2,5m, s tim da je visina parapeta na otvorima naspramnih fasada minimalno 0,0m. Za dvojne stambene objekte, minimalno rastojanje od granice susjedne građevinske parcele na bočnom dijelu dvorišta je 3,0m.

	Za prvi ili posljednji objekat u neprekinutom nizu najmanje dozvoljeno rastojanje osnovnog gabarita objekta od granice parcele bočnog susjeda je 1,5m. Izuzetno udaljenost bočne građevinske linije objekta od granice susjedne parcele, može biti imanja uz saglasnost susjeda. Krovovi objekta su obavezno kosi, sa kosim složenim ili viševodnim krovom ilidrugi ukompozicij isložen ikrovovi nagiba (35° do 70°), sa funkcionalnim akcentima. Dozvoljena je izgradnj apodrumske isuterenske etaže ako nepostoje smetnje geotehničke ihidrotehničke prirode. Ukopana garaža može da ima slobodnu visinu uzavisnosti od sistem aparkiranja a ako je suterenska i ukopana sa tri strane ne smije imat ivisinu veću od 2,40m. Površina podrumske i suterenske etaže ne ulazi u obračun BRGP ukoliko se koristi kao garažni prostor ili tehnička prostorija. Za urbanističke parcele sa namjenom stanovanja manjih gustina važi pravilo da je dozvoljena izgradnja više objekata u skladu sa urbanističkim parametrima (indeks zauzetosti, indeks izgrađenosti, spratnost, građevinska linija) i pravilima građenja. Maksimalna BGP individualnog stambenog objekta je najviše 500m^2. Ograđivanje Urbanističke parcele mogu se ograđivati funkcionalnom i estetskom ogradom čija visina može biti maksimalno 0,60m (ukoliko je ograda zidana), odnosno 1,4m (ukoliko je ograda transparentna). Ulična ograda može se postaviti na regulacionoj liniji ili na povučenoj prednjoj građevinskoj liniji objekta. U slučajevima kada se ograde postavljaju na regulacionoj liniji, a građevinska linija je povučena u dubinu parcele, ograde treba da su transparentne (prozračne), maksimalne visine 1,4m, s tim da parapet ograde do visine 0,6m (računajući od kote trotoara) može biti zidan (opeka, kamen, beton). Zidane i druge vrste ograda postavljaju se tako da ograda, stubovi ograde i kapije budu na urbanističkoj parceli koja se ograđuje. Bočne i zadnja strana parcele mogu se ograđivati i „živom“ zelenom ogradom koja se sadi u osovini granice parcele, transparentnom ili zidanom ogradom max. visine 1,4m, tako da stubovi ograde budu na zemljištu vlasnijka parcele koja se ograđuje. Vrata i kapije na uličnoj ogradi ne mogu se otvarati van regulacione linije, već isključivo prema dvorištu. Obezbeđivanje pristupa parceli i prostora za parkiranje vozila Potreban broj parking mjesta obezbjediti u okviru parcele. Parkiranje i garažiranje vozila za celokupan kapacitet objekata mora se obezbjediti u okviru parcele (u podzemnim garažama ili na neizgrađenim djelovima parcele), po normativu 1PM po jednoj stambenoj jedinici ili apartmanu. Pristup parceli po pravilu je riješen sa javnog puta – ulice i to kada je parcela direktno oslonjena na javnu površinu, ili indirektnom vezom sa javnim putem, preko privatnog prolaza, s tim da njegova širina ne može biti manja od 2,5m. U cilju obezbeđenja uslova pristupa dvorištu parcele i objektima izgrađenim u zaljeđu parcele, obezbijediti na dijelu bočnog dvorišta prolaz pored objekta minimalne širine 2,5m (preporučeno 3,0m).
.	PREPORUKE ZA SMANJENJE UTICAJA I ZAŠTITU OD ZEMLJOTRESA, KAO I DRUGE USLOVE ZA ZAŠTITU OD ELEMENTARNIH NEPOGODA I TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIH I DRUGIH NESREĆA
	Tehničkom dokumentacijom predvidjeti mjere zaštite od požara shodno propisima za ovu vrstu objekata. U cilju zaštite od elementarnih nepogoda postupiti u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju ("Sl.list CG" br.13/07, 05/08, 86/09, 32/11 i 54/16) i Pravilnika o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda ("Sl.list RCG" br.8/93) i Zakona o zapaljivim tečnostima i gasovima ("Sl.list CG" br.26/10 i 48/15). Seizmička aktivnost Seizmička aktinost sjevernog regiona Crne Gore (kome pripada područje opštine Žabljak) umjerenog je intenziteta (registrovani zemljotresi do 7°MCS skale), za razliku od seizmički izuzetno aktivnih zona u središnjem i Južnom regionu Crne Gore (primorski region, tj. područja Ulcinja, Bara, Budve i Boke Kotorske, odnosno Podgoričko-danilovgradski pojas u kojima su mogući maksimalni intenziteti zemljotresa do 9°MCS). Prostor žabljačke opštine pripada zoni 7° i 8° MCS, što znači da je relativno stabilan i pogodan za gradnju skoro svih vrsta objekata (na području opštine zemljotresi sedmog stepena mogu se očekivati u zapadnom i jugozapadnom dijelu opštine – u naseljima Pošćensko-komarskog kraja, dok se seizmički potresi osmog stepena mogu očekivati u ostalom dijelu opštine – područje Sinjajevine, Šaranaca i kanjonske doline rijeke Tare). Najbliža seizmogena zona ovom području nalazi se u neposrednoj okolini Berana koja može generisati zemljotrese sa maksimalnim intenzitetom do 8°

MCS skale.



Privremena seizmološoka karta teritorije SFRJ (dio za Crnu Goru) sa elementima očekivanog maksimalnog intenzteta zemljotresa, za povratni period od 500 godina (1987. godina).

Šire posmatrano, seizmičku aktivnost Crne Gore definišu pojedinačna seizmogena žarišta i brojne seizmogene zone neposrednog okruženja (južna i jugoistočna Srbija, jugoistočna Hrvatska, istočna Hercegovina, sjeverna Albanija). Seizmička aktinost sjevernog regiona Crne Gore (kome pripada područje opštine Žabljak) umjerenog je intenziteta (registrovani zemljotresi do 7°MCS skale), za razliku od seizmički izuzetno aktivnih zona u središnjem i Južnom regionu Crne Gore (primorski region, tj. područja Ulcinja, Bara, Budve i Boke Kotorske, odnosno Podgoričko-danilovgradski pojas u kojima su mogući maksimalni intenziteti zemljotresa do 9° MCS skale).

Na osnovu geološkog sastava i tektonskog sklopa ovog terena kao i poznavanja geomorfološke građe, vršena su makro i mikroseizmička istraživanja šireg i užeg područja Žabljaka, na osnovu čega je urađena karta mikroseizmičke rejonizacije na području GUP-a Žabljak. Na bazi navedenih istraživanja i naznačene karte, ovaj teren pripada zoni 7° i 8° MCS skale, što znači da je relativno stabilan i pogodan za gradnju skoro svih vrsta objekata.

Za očekivane maksimalne intenzitete zemljotresa postoji čitav niz uputstava i standarda koji se primjenjuju pri projektovanju, građenju i održavanju konkretnih građevinskih objekata, u skladu sa stepenom seizmičnosti terena.

Klimatske karakteristike

Žabljački kraj se nalazi u zoni planinskog kontinentalnog klimatskog pojasa. U Naselju Žabljak neznatno se osjeća primorski klimatski uticaj i uglavnom ima umjereno - kontinentalne klimatske odlike, modifikovanee reljefom koji klimu planinske okoline Žabljaka čini kontinentalno-planinskom i subplaninskom.

Područje Žabljaka spada u područja velike oblačnosti, posebno povećana u hladnom dijelu godine. Žabljačko područje prima godišnje prosječno do 2200mm padavina. Padavine su ravnomjerno raspoređene tokom godine, izraženije su zimi nego ljeti, dok su jul i avgust najsušniji mjeseci.

Raspored vazdušnih strujanja pored opšte cirkulacije modifikovan je lokalnim uslovima. Najučestaliji vjetrovi su sjeverni (25,4%) i južni (22,6 %,)., a česti su i zapadni i sjeverozapadni vjetrovi (22,6%), dok ostali duvaju znatno ređe.

S obzirom na morfološke karakteristike područja i određene prirodne zakonomernosti klimatske karatersitike na planskom području predstavljaju istovremeno i potencijal i ograničenje razvoja ovog područja koji se ogleda u sledećem:

- Veliki broj dana u toku godine sa snježnim pokrivačem, koji često prelazi debljinu i od 1m, potencijal je za razvoj zimskog skijališnog turizma;

Nepovoljni klimatski uslovi tokom zimskog i proljećnog perioda godine (izuzetno niske temperature vazduha sa pojavom mr azeva, velika oblačnost, snježni nameti, otapanje snježnog pokrivača u proljećnim mjesecima)

	utiču na dostupnost pojedinih zona i otežano funkcionisanje normalnih aktivnosti stanovnika stalno nastanjenih u ovim područjima; Povoljniji klimatski uslovi koji vladaju tokom ljetnjih mjeseci utiču na mogućnost odvijanja raznovrsnih turističkih programa; Prema podacima Hidrometeorološkog zavoda srednje vrijednosti klimatskih parametara u periodu 1961-1990 godine za Žabljak - godišnji prosjek je sledeći: Relativna vlažnost 78 (%) Horizontalna vidljivost 18.4 (km) Oblačnost 5.8 Pritisak (mb) 834.8 Količina padavina (mm) 1493.6 Temperatura vazduha (°C) 4.6 Trajanje sijanja sunca (h) 1921.2 Srednja minimalna temperatura (°C) 0 Srednja maksimalna temperatura (°C) 9.8 Napon vodene pare (mb) 7.3 Broj dana sa padavinama 173 Broj letnjih dana 8 Broj tropskih dana 0 Broj tropskih noći 0 Broj mraznih dana 167 Broj ledenih dana 44 Prema najnovijim podacima na području Crne Gore 2016. je bila godina sa temperatura iznad klimatske normale. Prema raspodjeli percentila temperatura vazduha se kretala u kategoriji vrlo toplo i ekstremno toplo dok se količina padavina kretala u kategorijama normalno, kišno i vrlo kišno. Srednja temperatura vazduha se kretala od 7 °C na Žabljaku do 18.2 °C u Budvi, dok je u Podgorici bila 17.1 °C. Odstupanja srednje temperature vazduha su bila iznad vrijednosti klimatske normale (1961-1990. godina) i kretala su se od 1 °C u Ulcinju do 3.1 °C u Rožajama, dok je Podgorici je za 1.5 °C bilo toplije od klimatske normale. Maksimalna visina snježnog pokrivača izmjerana je na Žabljaku 17. januara od 51 cm. Maksimalna visina snježnog pokrivača 2017 izmjerana je na Žabljaku 19. januara i iznosila je 70 cm, a srednja temperatura vazduha je bila 6,5°C . Klimatski ekrtremi 2015.godine maksimalna visina snježnog pokrivača izmjerana je na Žabljaku 6.marta od 156cm, srednja temperatura vazduha 2015. godine Žabljak 7.2 a dotadašnji maksimum 7.6 (2014.) 24-časovne padavine (l/m2) 207.4 izmjerene 18-11-1968 minimalna dnevna temperatura na 2 m (°C) -26.4 25-1-1963 maksimalna 32.4°C 23-8-2007 visina snježnog pokrivača 230 (cm) 28-2-2005 Smjernice za zaštitu od interesa za odbranu zemlje Područje planskog dokumenta prema površini i namjeni na spada u kategorije koje mogu imati značaja za zaštitu od interesa za odbranu zemlje. Smjernice za sprečavanje i zaštitu od prirodnih katastrofa Planom su utvrđene osnovne koncepcije, smjernice i rešenja za organizaciju, uređenje i izgradnju prostora, kao preduslov za zaštitu stanovništva, fizičkih struktura, drugih materijalnih dobara i prirodnih resursa, od ugrožavanja. Od posebne je važnosti dosledna primjena postojećih tehničkih propisa za projektovanje i građenje u seizmičkim područjima. Prosječna gustina izgradnje je manja od one koja se predviđa po uobičajenim urbanističkim normativima, a planiran je otvoreni sistem izgradnje. Predviđeni objekti su niske spratnosti. Gabariti u osnovi objekata treba da imaju, po mogućnosti, pravilne geometrijske forme. To su forme simetrične u odnosu na glavne ose objekata, kao na primjer, pravougaona, kvadratna i slično. Objekate koji imaju složene gabarite u osnovi i čiji pojedini djelovi imaju različite spratnosti, kao što je ovdje slučaj sa objektom hotela, treba seizmičkim dilatacionim fugama podijeliti tako da pojedini djelovi imaju pravilne forme u osnovi i po visini i tako omogućiti projektovanje zasebnih konstruktivnih jedinica. Kada se sanacijom i ojačanjem postojećih objekata vrši nadgradnja objekta, preporučuje se izbjegavanje izmjenja

	konstruktivnog sistema postojećeg objekta. Za svaku intervenciju takve vrste, potrebno je izvršiti predhodnu statičku i seizmičku analizu objekta, sa ciljem obezbjeđivanja dokaza o mogućnosti nadgradnje. Najbezbjedniji oblici nadgradnje podrazumjevaju ponavljanje postojećeg statičkog sistema na objektu, a ukoliko on ne zadovoljava propisane seizmičke uslove, potrebno je postojeću konstrukciju dovesti u kategoriju seizmički ispravne, odnosno, primjeniti sanaciju naknadnim seizmičkim ojačanjima, horizontalnim i vertikalnim serklažima. Na planskom području moguća je gradnja objekata različite spratnosti, uz primjenu standardnih građevinskih materijala za konstrukcije i oblikovanje objekata. Takođe mogu biti zastupljeni različiti konstruktivni sistemi. Kod zidanih konstrukcija preporučuje se primjena zidarije, ojačane sa horizontalnim i vertikalnim serklažama i armirane zidarije različitog tipa. Običnu zidariju, samo sa horizontalnim i vertikalnim serklažama može se primjenjivati za objekte manjeg značaja i manje visine (do 2 etaže). Temelje projektovati tako da se eliminišu diferencijalna slijeganja, sa dva ili više načina temeljenja na istom objektu izbegavati, osim ako se svaki način temeljenja primjenjuje pojedinačno po konstruktivnim jedinicama. Treba obezbijediti dovoljnu krutost temeljne konstrukcije, a posebno na spojevima temeljnih greda sa stubovima konstrukcije. U oblasti zaštite, otkrivanja i sprječavanja opasnosti od prirodnih nepogoda, požara, tehničko-tehnoloških i drugih nesreća, kao i spašavanja građana i materijalnih dobara ugroženih njihovim djelovanjem postupati u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju ("Službeni list RCG" 13/2007) i podzakonskim aktima.
.	USLOVI I MJERE ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
	Smjernice za zaštitu životne sredine Koncept zaštite, očuvanja i unapređenja životne sredine usmjeren je na uspostavljanje održivog upravljanja prirodnim vrijednostima, prevenciji, smanjenju i kontroli svih oblika zagađivanja. Prevencija zagađenja i ugrožavanja životne sredine predpostavlja: 1) utvrđivanje jasnih tehničko–tehnoloških uslova u pogledu lociranja potencijalnih zagađivača, kroz obaveznu izradu studija procjena uticaja; i 2) poštovanje režima očuvanja i korišćenja područja zaštićenih prirodnih dobara, izvorišta vodosnabdijevanja, šuma, poljoprivrednog zemljišta, javnih zelenih površina, rekreacionih područja, koji su utvrđeni planom širih teritorijalnih, a na osnovu odgovarajućih zakonskih akata i predmetnih programa. U cilju obezbjeđenja održivog razvoja, neophodno je poštovati ekološke odrednice pri izgradnji objekata i infrastrukturnih sistema i uređenju terena, spriječiti. upuštanje zagadenih otpadnih voda u prirodnu sredinu, kretanje vozila izvan za to predvidenih staza, uništavanje i staništa i uznemiravanje životinja naročito u reproduktivnom ciklusu. Mjere koje se tiču, vodosnabdijevanja, zaštite voda i tretmana otpadnih voda, razrađeni su u odgovarajućem dijelu ovog plana, a ovdje se apostrofiraju kao nedjeljivi činilac životne sredine, koji iz aspekta njene zaštite i unapređenja ima prioritet. Uslovi za odnošenje čvrstog komunalnog otpada Problem komunalnog i opasnog otpada riješavati u skladu sa zakonskim propisima, uz primjenu savremenih tehnologija sakupljanja, separacije, reciklaže i odlaganja. U cilju omogućavanja adekvatnog sakupljanja i evakuacije otpada, na planskom području je predviđeno postavljanje kontejnera unutar urbanističke parcele na ulaznom dijelu, gdje projektom uređenja treba predvidjeti poseban prostor za postavljanje kontejnera. Zapreminu kontejnera odrediti prema površini objekta, imajući u vidu produkciju čvrstog komunalnog otpada, u saradnji sa nadležnim komunalnim preduzećem. Na mjestu sakupljanja obezbijediti primarnu selekciju otpada odvajanjem kontejenera za staklo, plastiku i metal. U toku izgradnje objekata na gradilištu obavezno odvojeno prikupljati: šut i drugi sličan građevinski otpad, opasan otpad (lijepkovi, boje, rastvarači i druga građevinska hemija i njihova ambalaža) komunalni otpad.
.	USLOVI ZA PEJZAŽNO OBLIKOVANJE
	Zelenilo individualnog stanovanja Jedna dobro uređena parcela od velikog značaja je vlasniku, ali i samom naselju u kom se nalazi, jer doprinosi njegovoj atraktivnosti i pozitivnom opštem utisku. Sve ove zelene površine predstavljaju neodvojivi dio sistema zelenih površina jednog grada. Principi uređenja i smjernice: U početnoj fazi, prije projektovanja, izvršiti obaveznu pejzažnu taksaciju na parceli, u cilju zaštite svih vitalnih

	primjeraka biljnog materijala, i uklopiti ih u buduće projektantsko rješenje; Ove zelene površine, treba planirati ako je moguće, po principu predvrta i vrta; Ulazni, prednji dio vrta treba da ima prije svega estetski značaj, privlačnog projektantskog rešenja, sa vrstama visoke dekorativnosti i dobro održavanim travnjakom i cvjetnjakom, bogatog kolorita, kolskim prilazom i osvjetljenjem, i da bude u skladu sa ogradom i arhitekturom objekta. Zadnji dio vrta rješavati slobodno, kao nastavak dnevnog boravka, prostor za odmor i druženje, i zavisno od veličine planirati određeni broj stabala visokih lišćara koji će u toku ljetnih mjeseci pružiti potrebnu sjenku, pergolu, voćnjak, prostor za igru djece, mjesto za roštilj, česmu, bazen; Čitav prostor dvorišta, u odnosu na želje vlasnika može da bude izolovan od susjeda, intiman, sa interesantnim vizurama, stazama od materijala koji odgovaraju arhitekturi objekta i kompozicionom rešenju; Ako je saobraćajnica, ili neki drugi izvor buke i zagađivanja blizu, napraviti zeleni tampon granicom parcele, odnosno formirati zaštitno zelenilo moguće širine; Površina pod zelenilom je min. 40 %.
.	USLOVI I MJERE ZAŠTITE NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA I NJIHOVE ZAŠTIĆENE OKOLINE
	Smjernice za zaštitu prirodnih i kulturnih dobara Prostor DUP-a Razvršje predstavlja dio kontaktnog područja Nacionalnog parka Durmitor koje je definisano kao zaštitna zona za koju je predviđen sledeći režim: zažtita od ugrožavanja neplanskom izgradnjom u okruženju na njegovim glavnim saobraćajnim prilazima; obezbjeđenje od strane šumarstva gazdovanja šumama po Zakonu o šumama, na osnovu šumsko-privrednih osnova; veći industrijski zanatski pogoni, skladišta opasnih materijala, servisi, deponije i sl. koji spadaju u zagađivače vazduha i izvora buke ne smiju da budu locirani u ovoj zoni; za sva naselja na saobraćajnim pristupima uz granicu Parka koja su obuhvaćena ovim režimom izgradnja i uređenje biće regulisni odgovarajućim urbanističkim planovima, dok će za ostala naselja biti utvrđeni okvirni uslovi izgradnje i uređenja. Kontaktno područje Nacionalnog parka Durmitor, bogatstvo, raznovrsnost i očuvanost, biljnog i životinjskog svijeta, kao jednu od prioritetnih obaveza nameće očuvanje ekosistema i preduzimanje adekvatnih mjera njihove zaštite, uređivanja i unapređivanja, kroz plansko i racionalno korišćenja prostora i njegovu optimalnu valorizaciju. Posebnu pažnju treba posvetiti očuvanju zatečenog biljnog i životinjskog svijeta, prirodnih karaktreristika terena, vizura i ambijenta koji ovaj prostor čini prepoznatljivim. Naročito je važno spriječiti neplansko uklanjanje vegetacije i unošenje alohtonih biljaka i životinja u svim oblicima korišćenja prostora i zaustaviti nekontrolisano disperzno širenje naselja prema granicama nacionalnog parka. Pri projektovanju objekata i uređenju terena voditi računa da savremena funkcionalna cjelina bude usaglašena sa ambijentom i tradicionalnim obrascima građenja, da unapređuje način korišćenja i izgled područja u skladu sa karakteristikama lokacije i doslednom primjenom ekoloških normi. Kod rešavanja građevinskih struktura, poželjno je koristiti određene detalje iz kulturnog nasleđa koji se mogu stilizovati, i tako doprinijeti boljem uklapanju u okolnu sredinu. Urbanističko i arhitektonsko oblikovanje prostora treba da uvažava karakteristični ambijent područja, te da istovremeno doprinosi stvaranju slike uređenog turističkog centra. Postojeće zelenilo koristiti u najvećoj mogućoj mjeri u uređenju otvorenih površina. Prilikom izvođenja radova obezbijediti sve potrebne mjere za zaštitu kulturnih dobara koja bi mogla biti ugrožena, a ako se naiđe na objekte za koje se osnovano pretpostavlja da spadaju u režim zaštite, neophodno ih je sačuvati na mjestu i u položaju u kome su otkriveni i o tome bez odlaganja obavijestiti nadležni organ uprave u skladu sa propisima. Na lokalitetima predviđenim za izgradnju, prema raspoloživim podacima, nema arheoloških nalazišta. Planom je predviđeno da, ukoliko se prilikom izvođenja radova naiđe na nalazište ili nalaze za koje se može pretpostaviti da mogu imati arheološko značenje, prema članu 87. Zakona o zaštiti kulturnih dobara (Sl. list CG, br. 49/10), pravno ili fizičko lice koje neposredno izvodi radove, dužno je da prekine radove, obezbijedi nalazište, odnosnonalazeodeventualnog oštećenja, uništenja i od neovlašćenog pristupa drugih lica, sačuva otkrivene predmete na mjestu nalaženja u stanju u kojem su nađeni do dolaska ovlašćenih lica, odmahprijavinalazište, odnosnonalazUpravi za zaštitu kulturnih dobara, najbližojjavnojustanoviza zaštitukulturnihdobara, organuupravenadležnomzaposlovepolicije i saopštisverelevantnepodatkeuvezisamjestomipoložajemnalazau vrijeme otkrivanja i o okolnostima pod kojim su otkriveni.

.	USLOVI ZA LICA SMANJENE POKRETLJIVOSTI I LICA SA INVALIDITETOM
	Objekti se moraju graditi i rekonstruisati u skladu sa Pravilnikom o blizim uslovima i načinu prilagodavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom (,,Sluzbeni list Crne Gore", br.48/13 i 44/15).
.	USLOVI ZA POSTAVLJANJE I GRADNJU POMOĆNIH OBJEKATA
	/
.	USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU UTICATI NA BEZBJEDNOST VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA
	/
.	USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU UTICATI NA PROMJENE U VODNOM REŽIMU
	/
.	MOGUĆNOST FAZNOG GRAĐENJA OBJEKTA
	/
.	USLOVI ZA PRIKLJUČENJE NA INFRASTRUKTURU
17.1.	Uslovi priključenja na elektroenergetsku infrastrukturu
	Prilikom izrade tehničke dokumentacije potrebno je poštovati sljedeće preporuke EPCG: •Tehnička preporuka za priključke potrošača na niskonaponsku mrežu TP-2 (II dopunjeno izdanje) •Tehnička preporuka – Tipizacija mjernih mjesta •Uputstvo i tehnički uslovi za izbor i ugradnju ograničavača strujnog opterećenja •Tehnička preporuka TP-1b - Distributivna transformatorska stanica DTS – EPCG 10/0.4 Kv
17.2.	Uslovi priključenja na vodovodnu i kanalizacionu infrastrukturu
	Priključenje na mrežu komunalne i ostale infrastrukture vrši se prema postojećim, odnosno planiranim tehničkim mogućnostima mreže, na način kako je predviđeno urbanističkim planom i tehničkom dokumentacijom, a na osnovu propisa ,uslova i saglasnosti javnih preduzeća. Instalacije projektovati i izvesti u skladu sa važećim propisima i standardima.
17.3.	Uslovi priključenja na saobraćajnu infrastrukturu
	SAOBRAĆAJNO TEHNIČKE USLOVE ZA IZRADU PROJEKTNE DOKUMENTACIJE -Projektnom dokumentacijom prikazati mjesto i način priključenja urbanističke parcele na saobraćajnicu koje je definisano planskim dokumentom Detaljnim urbanističkim planom „Razvršje“ Opština Žabljak – grafički prilog-Plan saobraćaja -. -Parkiranje riješiti u okviru urbanističke parcele saglasno normativima za ovu vrstu objekata. -Tehničku dokumentaciju priključka i parkinga, uraditi saglasno standardima, normativima i propisima za ovu vrstu objekata.
17.4.	Ostali infrastrukturni uslovi
	Evakuacija otpada Potrebno je obezbijediti direktan i neometan pristup lokacijama za smeće, pri čemu maksimalno rastojanje od pretovarnog mjesta do komunalnog vozila iznosi 15m (maksimalno ručno guranje kontejnera) po ravnoj podlozi bez stepenica. Sudovi za smeće moraju biti smješteni u okviru parcele u boksu ili niši, adekvatno ograđenoj kamenom, živom ogradom i sl. Telekomunikaciona mreža Prilikom izrade tehničke dokumentacije potrebno je poštovati sljedeće preporuke: Zakon o elektronskim komunikacijama (“Sl list CG”, br.40/13) Pravilnik o širini zaštitnih zona i vrsti radio koridora u kojima nije dopušteno planiranje I gradnja drugih objekata (“Sl

	list CG”, br.33/14) Pravilnik o tehničkim i drugim uslovima za priključenje, izgradnju i korišćenje elektronske komunikacione mreže, elektronske komunikacione infrastructure i povezivanje opreme i objekata (“Sl list CG”, br.41/15) Pravilnik o uslovima za planiranje, izgradnju, održavanje i korišćenje pojedinih vrsta elektronskih komunikacionih mreža, elektronske komunikacione infrastructure i povezane opreme (“Sl list CG”, br.59/15) - sajt na kome se nalaze relevantni propisi u skladu sa kojim se obavlja izrada tehničke dokumentacije http:// www.ekip.me/regulativa/; - sajt na kome Agencija objavljuje podatke o postojećem stanju elektronske komunikacione infrastrukture http://ekinfrastuktura.ekip.me/ekip.me kao i - adresu web portala http://ekinfrastruktura.ekip.me/ekip/login.jsp preko koga sve zainteresovane strane od Agencije za telekomunikacije i poštansku djelatnost mogu da zatraže otvaranje korisničkog naloga, kako bi pristupili georeferenciranoj bazi podataka elektronske komunikacione infrastrukture. Pravilnik o zajedničkom korišćenju elektronske komunikacione infrastructure i povezane opreme (“Sl list CG”, br.52/14)
.	POTREBA IZRADE GEODETSKIH, GEOLOŠKIH (GEOTEHNIČKIH, INŽENJERSKO-GEOLOŠKIH, HIDROGEOLOŠKIH, GEOMEHANIČKIH I SEIZMIČKIH) PODLOGA, KAO I VRŠENJA GEOTEHNIČKIH ISTRAŽNIH RADOVA I DRUGIH ISPITIVANJA
	Prije izrade tehničke dokumentacije shodno članu 7. Zakona o geološkim istraživanjima (“Sl.list RCG”, br.28/93, 27/94, 42/9) i (“Sl.list CG”, br.26/07, 28/11) izraditi Projekat geoloških istraživanja tla za predmetnu lokaciju i Elaborat o rezultatima izvršenih geoloških istraživanja. Prilikom izrade tehničke dokumentacije poštovati Pravilnik o načinu izrade, razmjeri i bližoj sadržini tehničke dokumentacije (Sl. list CG, br.23/14, 32/15 i 75/15). Tehničku dokumentaciju izraditi u skladu sa Pravilnikom o načinu obračuna površine i zapremine objekata (“ Sl. List CG”, br. 47/13).
.	POTREBA IZRADE URBANISTIČKOG PROJEKTA
	/
.	ZA ZGRADE URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI SADRŽE I URBANISTIČKEPARAMETRE

	Oznaka urbanističke parcele	UP 431d
	Površina urbanističke parcele	561 m2
	Maksimalni indeks zauzetosti	0,20
	Maksimalni indeks izgrađenosti	0,40
	Bruto građevinska površina objekata (max BRGP)	224,00 m2
	Maksimalna spratnost objekata	P+1+Pk
	Maksimalna visinska kota objekta	
	Parametri za parkiranje odnosno garažiranje vozila	Za sve urbanističke pacele potrebe za parkiranjem treba rješavati u okviru parcele, saglasno normativima iz Prostorno-urbanističkog plana Opštine Žabljak. Normativi sa potrebnim brojem parking mjesta iz Pravilnika o bližem sadržaju i formi

		planskog dokumenta, su usklađeni sa stepenom motorizacije za opštinu Žabljak,koji iznosi 250 PA/1000 stanovnika (prema smjernicama iz Prostorno urbanističkog plana opštine Žabljak do 2020.god.). Nakon korekcije (faktor 0.50) potrebno je obezbjediti sljedeći broj parking mjesta za osnovne grupe gradskih sadržaja: • stanovanje (na 1000m²)…….....8PM (lokalni uslovi 6- max9PM) • poslovanje(na 1000m²)…….....15PM (lokalni uslovi 5-max 20PM) • trgovina(na 1000m²)…….....30PM (lokalni uslovi 20-max 40PM) • restorani (na 1000m²).....60PM (lokalni uslovi 20-max 100PM) • hoteli (na 1000m²)…….....15PM (lokalni uslovi 10- max 20PM)
	Smjernice za oblikovanje i materijalizaciju, posebno u odnosu na ambijentalna svojstva područja	Dalja realizacija planskog dokumenta odvijaće se kroz izradu i realizaciju projekata pojedinačnih objekata sa objekatima infrastrukture. Arhitektonsko oblikovanje prostora treba da uvažava karakteristični ambijent područja, te da istovremeno doprinosi stvaranju slike uređene urbane sredine. Rešenje građevinskih struktura u oblikovnom i likovnom pogledu mora da odgovara klimatskim karakteristikama područja. Prostorno oblikovanje treba da bude u skladu sa namjenom i sadržajem objekata, tako da objekti imaju prepoznatljivost i arhitektonski izraz adekvatan funkciji, uz obavezu da se ostvari vizuelno jedinstvo cjelovitog prostornog rešenja, u skladu sa već formiranim ambijentom. U projektovanju objekata je moguće koristiti savremene i tradicionalne materijale, vodeći računa o usaglašenosti likovnog izraza i ambijenta. Spoljna obrada objekata-fasada, mora biti izvedena od odgovarajućih materijala koji garantuju adekvatnu zaštitu enterijera objekata. Preporučuje se upotreba savremenih materijala koji daju mogućnost za originalna arhitektonska rešenja, a istovremeno su dobra zaštita objekata. Zavisno od arhitektonskog rešenja, od prirodnih materijala prednost dati kamenu i drvetu. Krovove objekata predvidjeti kao kose, nagiba usaglašenih sa arhitektonskim konceptom i odabranim krovnim pokrivačem, sa svim potrebnim slojevima izolacije. Kolorit objekata uskladiti sa projektovanom formom, ambijentom, klimatskim uslovima i funkcijom, imajući istovremeno u vidu hromatski tretman okolnih struktura. Za ograde, oluke, okove i slične elemente koristiti nekorozivne materijale.

		Posebnu pažnju posvetiti uređenju otvorenih površina, uz nastojanje da se nadgrade i afirmišu osnovne karakteristike lokacije. Uređenje otvorenih površina prilagoditi namjeni objekata, ambijentu i klimatskim uslovima. Različitom obradom izdiferencirati namjensku podjelu partera, sa ciljem da se obezbijedi spontano korišćenje i prijatan doživljaj u prostoru, ostvarujuću, kroz usklađivanje elemenata parterne obrade, oblikovno, a po potrebi i funkcionalno, povezivanje sa parternim cjelinama susjednih objekata. Zastupljenost i obradu zelenih površina realizovati u skladu sa uslovima i smjernicama iz odgovarajućeg priloga plana (pejzažna arhitektura). Kod obrade trotoara i pješačkih staza ostvariti upotrebnu funkciju i zadovoljiti estetske kriterijume primjenom materijala za završnu obradu (kamene ploče, behaton elementi, kamene kocke i drugo). Pravilnim izborom urbane opreme (elemenata za sjedenje i odmor, korpi za otpatke, žardinjera i drugo), likovnim intervencijama (skulpture, instalacije, vodeni efekti…), elementima vizuelnih komunikacija (oglasne table, bilbordi, putokazi…) i cjelokupnim urbanim dizajnom doprinijeti ambijentalnoj vrijednosti prostora.
	Uslovi za unapređenje energetske efikasnosti	Smjernice za povećanje energetske efikasnosti Obavezuju se investitori i projektanti da teže postizanju optimalnih odnosa između arhitekture i potrebne energije objekta kroz pažljivo određenje sledećih komponenti: orjentacija i dispozicija objekta, oblik objekta, nagib krovnih površina, boje objekta, toplotna akumulativnost objekta, ekonomska debljina termoizolacije, razuđenost fasadnih površina i td. Na planu racionalizacije potrošnje energije, predlaže se racionalnost, u okviru koje je osnovna mjera, poboljšanje toplotne izolacije prostorija, tako da se u zimskom periodu zadržava toplota a u ljetnjem spriječava nepotrebno zagrijavanje, zatim odgovarajuća orjentacija i veličina otvora, i korišćenje alternativnih, odnosno obnovljivih izvora energije. *Mjere energetske efikasnosti* Poboljšanje energetske efikasnosti posebno se odnosi na ugradnju ili primjenu: niskoenergetskih zgrada, unaprijeđenje uređaja za klimatizaciju i pripremu tople vode korišćenjem solarnih panela za zagrijavanje, unaprijeđenje rasvjete upotrebom izvora svijetla sa malom instalisanom snagom(LED), koncepta inteligentnih zgrada (upravljanje potrošnjom energije glavnih potrošaca s jednog centralnog mjesta). Sve nabrojane mogućnosti se u određenoj mjeri mogu koristiti pri izgradnji objekata na području Urbanističkog projekta. Kada su u pitanju obnovljivi izvori energije, posebno treba

		naglasiti potencijalnu primjenu energije direktnog sunčevog zračenja. Na osnovu klimatskih parametara se može zaključiti da ovo područje spada u područja sa povoljnim osnovnim parametrima za moguće korišćenje energije neposrednog sunčevog zračenja. Sunčeva energija se kao neiscrpan izvor energije u zgradama koristina tri načina: pasivno-za grijanje i osvjetljenje prostora, aktivno-sistem kolektora za pripremu tople vode, fotonaponskesunčane ćelije za proizvodnju električne energije. Na ovom području postoje mogućnosti za sva tri načina korišćenja sunčeve energije– zagrijanje i osvjetljavanje prostora, grijanje vode (klasični solarnikolektori) i za proizvodnju električne energije (fotonaponske ćelije). U ukupnom energetskom bilansu stambenih objekata, važnu ulogu imaju toplotni efekti sunca. U savremenoj arhitekturi puno pažnje posvećuje se prihvatu sunca i zaštiti od pretjeranog osunčanja, jer se i pasivni dobici toplote moraju regulisati i optimizovati u zadovoljavajuću cjelinu. Ako postoji mogućnost orijentacije stambenih objekata prema jugu, staklene površine treba koncentrisati na južnoj fasadi,dokprozore na sjevernoj fasadi treba maksimalno smanjiti da se ograniče toplotni gubici. Pretjerano zagrijavanje ljeti treba spriječiti sredstvima za zaštitu od sunca, pokretnim sunčanim zastorima od materijala koji sprječavaju prodor UV zraka koji podižu temeperaturu, usmjeravanjem dnevnog svijetla, zelenilom, prirodnim provjetravanjem i sl. Savremeni tzv. “daylight” sistemi koriste optička sredstva da bi podstakli refleksiju, lomljenje svjetlosnih zraka, ili za aktivni ili pasivni prihvat svjetla. Savremeni pasivni stambeni objekti danasse definišu kao građevine bez aktivnog sistema za zagrijavanje konvencionalnim izvorima energije. Za izvođenje objekata uz navedene energetske mjere potrebno je primjenjivati (uz prethodnu pripremu stručnu i zakonodavnu) Direktivu2002/91/EC Evropskog parlamenta(Directive 2002/91/ECof the European Parliament and of the Councilof16 December 2002 on the energyperformance of buildings(OfficialJournalL 001,04/01/2003)/o energetskim svojstvima zgrada, što podrazumijeva obavezu izdavanja certifikata o energetskim svojstvima stambenog objekta, kome rok važenja nije duži od 10god. Korišćenje solarnih kolektora se preporučuje kao mogućnost određene uštede u potrošnji električne energije, pri čemu se mora povesti računa da ne budu u koliziji sa karakterističnom tradicionalnom arhitekturom. Za proizvodnju električne energije pomoću fotonaponskih elemenata, potrebno je uraditi prethodnu sve obuhvatnu analizu tehničkih, ekonomskih i ekoloških parametara.

.	DOSTAVLJENO:Podnosiocu zahtjeva, Direktoratu za inspekcijski nadzor I licenciranje i u spise predmeta .	
.	OBRAĐIVAČ URBANISTIČO-TEHNIČKIH USLOVA:	Vesko Dedeić
Vesko Dedeić		
.	OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE:	
		SEKRETAR Sava Zeković
	PRILOZI	
	Grafički prilozi iz planskog dokumenta	

.	DOSTAVLJENO:Podnosiocu zahtjeva, Direktoratu za inspekcijski nadzor I licenciranje i u spise predmeta .	
.	OBRAĐIVAČ URBANISTIČO-TEHNIČKIH USLOVA:	Vesko Dedeić
Vesko Dedeić		
.	OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE:	
		SEKRETAR Sava Zeković
	PRILOZI	
	Grafički prilozi iz planskog dokumenta	

428	1002		SMG	0,00	200,40	0,00	0,20	0,00	400,80	0,00	0,40		P+1+Pk
428a	303		SMG	0,00	60,60	0,00	0,20	0,00	121,20	0,00	0,40		P+1+Pk
428b	300		SMG	0,00	60,00	0,00	0,20	0,00	120,00	0,00	0,40		P+1+Pk
428c	397		SMG	0,00	79,40	0,00	0,20	0,00	158,80	0,00	0,40		P+1+Pk
428d	462		SMG	0,00	92,40	0,00	0,20	0,00	184,80	0,00	0,40		P+1+Pk
428e	481		SMG	0,00	96,20	0,00	0,20	0,00	192,40	0,00	0,40		P+1+Pk
428f	467		SMG	0,00	93,40	0,00	0,20	0,00	186,80	0,00	0,40		P+1+Pk
429	2044		SMG	0,00	408,80	0,00	0,20	0,00	500,00	0,00	0,24		P+1+Pk
430	497		SMG	0,00	99,40	0,00	0,20	0,00	198,80	0,00	0,40		P+1+Pk
430a	971		SMG	0,00	194,20	0,00	0,20	0,00	388,40	0,00	0,40		P+1+Pk
431	508		SMG	0,00	101,60	0,00	0,20	0,00	203,20	0,00	0,40		P+1+Pk
431a	533		SMG	0,00	106,60	0,00	0,20	0,00	213,20	0,00	0,40		P+1+Pk
431b	504		SMG	0,00	100,80	0,00	0,20	0,00	201,60	0,00	0,40		P+1+Pk
431c	505		SMG	0,00	101,00	0,00	0,20	0,00	202,00	0,00	0,40		P+1+Pk
431d	561		SMG	0,00	112,20	0,00	0,20	0,00	224,40	0,00	0,40		P+1+Pk
431e	540		SMG	0,00	108,00	0,00	0,20	0,00	216,00	0,00	0,40		P+1+Pk
432	930		SMG	0,00	186,00	0,00	0,20	0,00	372,00	0,00	0,40		P+1+Pk
432a	919		SMG	0,00	183,80	0,00	0,20	0,00	367,60	0,00	0,40		P+1+Pk
432b	965		SMG	0,00	193,00	0,00	0,20	0,00	386,00	0,00	0,40		P+1+Pk
433	524		SMG	0,00	104,80	0,00	0,20	0,00	209,60	0,00	0,40		P+1+Pk
433a	401		SMG	0,00	80,20	0,00	0,20	0,00	160,40	0,00	0,40		P+1+Pk
433b	418		SMG	0,00	83,60	0,00	0,20	0,00	167,20	0,00	0,40		P+1+Pk
434	487		SMG	0,00	97,40	0,00	0,20	0,00	194,80	0,00	0,40		P+1+Pk
435	488		SMG	0,00	97,60	0,00	0,20	0,00	195,20	0,00	0,40		P+1+Pk
436	504		SMG	0,00	100,80	0,00	0,20	0,00	201,60	0,00	0,40		P+1+Pk
437	516		SMG	0,00	103,20	0,00	0,20	0,00	206,40	0,00	0,40		P+1+Pk
438	527		SMG	0,00	105,40	0,00	0,20	0,00	210,80	0,00	0,40		P+1+Pk
438a	1332		SMG	0,00	266,40	0,00	0,20	0,00	500,00	0,00	0,38		P+1+Pk
439	323		SMG	0,00	96,90	0,00	0,30	0,00	193,80	0,00	0,60		P+Pk
440	322		SMG	0,00	96,60	0,00	0,30	0,00	193,20	0,00	0,60		P+Pk
441	227		SMG	0,00	68,10	0,00	0,30	0,00	136,20	0,00	0,60		P+Pk



"Službeni list Crne Gore - Opštinski propisi" broj 02/19

TOPOGRAFSKO - KATASTARSKI PLAN

LEGENDA

- GRANICA PLANSKOG DOKUMENTA
- 01 OZNAKE PRELOMNIH TAČAKA GRANICE PLANA
- *Stambeni objekat*
- *Pomoć ni objekat*
- *Drveni objekat*
- *Objekat u izgradnji*
- *Ljetnjikovac*
- *Ploča*
- *Temelj*
- *Bistjerna*
- *Stubna trafostanica*
- *Stepenice*
- *Terasa natkrivena*
- *Terasa otkrivena*
- *Zid*
- *Zicana ograda*
- *Zicana ograda na zidu*
- *Gvozdena ograda*
- *Gvozdena ograda na zidu*
- *Drvena ograda*
- *Drvena ograda na zidu*
- *Sahte*
- *Drveni elektro stub*
- *Betonski elektro stub*
- *Gvozdeni elektro stub*
- *Stub dalekovoda-gvozdeni*
- *Granica snimanja*
- *Granica kat. opštine*
- *Granica kat. parcele*
- *Putevi*

Parametri transformacije i reziduali:

DX:460.9951608m

DY:-644.264559m

DZ:812.7293272m

RX:14.44173051"

RY:-11.65837566"

RZ: -5.970251422"

SF: 5.667493292 ppm

Ekvidistanca e=1 m

OBRAĐIVAČ PLANA:

EUROPROJEKT Architecture&Engineering

EUROPROJEKT D.O.O.
City Kvart, Lamela 5,
Ulaz 22, Broj 7,
81000 Podgorica (MNE),

INVESTITOR:

OPŠTINA ŽABLJAK
CRNA GORA

DETALJNI URBANISTIČKI PLAN "RAZVRŠJE"

Odgovorni planer	Dragutin Dubljević d.i.a.	Faza PLAN	Datum januar 2019.g.
Planer faze	Ivan Delić d.i.geo.	TOPOGRAFSKO - KATASTARSKI PLAN	Razmjera 1:1000
Saradnik	Miloš Pejaković d.i.geo. Bojan Kandić d.i.geo. Ivana Novičević, d.i.geo. Marija Obradović, d.i.geo.		Broj priloga 01

PL
PL
1480
1485
1490
1485
KC
67



Detaljni urbanistički plan "Razvršje"

"Službeni list Crne Gore - Opštinski propisi" broj 02/19

PLAN NAMJENE POVRŠINA

LEGENDA

- GRANICA PLANSKOG DOKUMENTA
- GRANICA NACIONALNOG PARKA "DURMITOR"
- GRANICA URBANISTIČKE PARCELE
- UP 1 — OZNAKA URBANISTIČKE PARCELE

PLAN NAMJENE POVRŠINA

- SMG — POVRŠINE ZA STANOVANJE MALE GUSTINE
- MN — POVRŠINE ZA MJEŠOVITE NAMJENE
- T1 — POVRŠINE ZA TURIZAM - HOTELI
- T3 — POVRŠINE ZA TURIZAM - MOTELI
- PD — POVRŠINE ZA DRUGO POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE
- SR — POVRŠINE ZA SPORT I REKREACIJU
- OP — OSTALE PRIRODNE POVRŠINE
- ŠPN — ŠUME SA POSEBNOM NAMJENOM
- ŠZ — ZAŠTITNE ŠUME
- PUJ — POVRŠINE ZA PEJZAŽNO UREĐENJE JAVNE NAMJENE
- DS — POVRŠINE ZA DRUMSKI SAOBRAĆAJ
- POVRŠINE OSTALE I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
- IOE — POVRŠINE ZA OBJEKTE ELEKTROENERGETSKE INFRASTRUKTURE

OBRAĐIVAČ PLANA:	INVESTITOR:
EUROPROJEKT Architecture & Engineering EUROPROJEKT D.O.O. City Kvart, Lamela 5, Ulaz 22, Broj 7, 81000 Podgorica (MNE),	OPŠTINA ŽABLJAK CRNA GORA

DETALJNI URBANISTIČKI PLAN "RAZVRŠJE"

Odgovorni planer	Dragutin Dubljević d.i.a.	Faza **PLAN**	Datum januar 2019.g
Planer faze	Dragutin Dubljević d.i.a.	**PLAN NAMJENE POVRŠINA**	Razmjera 1:1000
Saradnik			Broj priloga **06**

UP 79
UP 73
UP 69
UP 70
UP 74
UP 72
UP 71
UP 75
UP 76
UP 78
UP 77
PD
UP 80
UP 83
UP 82
UP 81
UP 84
UP 86
UP 85
UP 88
UP 87
UP 89
UP 90
UP 93
UP 168
UP 91
UP 167
UP 92
PUJ
UP 116
UP 115
UP 118
UP 114
UP 101
UP 113
UP 102
UP 112
UP 103
UP 100
UP 111
UP 104
UP 110
UP 105
UP 109
UP 106
UP 108
UP 107
UP 437
UP 436
UP 435
UP 430a
UP 432b
UP 432a
UP 433b
UP 433a
UP 433
UP 430
UP 432
UP 446a
UP 447a
UP 448a
UP 449a
UP 446
UP 447
UP 448
UP 449
UP 450c
UP 450d
UP 450b
UP 450a
PD
IOE 395
UP 431
UP 431a
UP 431b
UP 431c
UP 431d
UP 431e
UP 428
UP 427
UP 426
UP 425
UP 429
UP 418d
UP 418e
UP 428a
UP 428b
UP 422
UP 423
UP 424
UP 418c
UP 418b
UP 418a
UP 428d
UP 428c
UP 421
UP 420
UP 418
UP 428e
UP 428f
UP 419
KO MOTIČKI
UP 417
UP 416
UP 415
UP 414
UP 413
UP 412
UP 407
UP 408
UP 409
UP 410
UP 406
UP 405
UP 404
UP 403
UP 411
UP 402
UP 396
UP 401



GRANICA PLANSKOG DOKUMENTA

GRANICA URBANISTIČKE PARCELE

GRANICA NACIONALNOG PARKA "DURMITOR"

UP 1 OZNAKA URBANISTIČKE PARCELE

PLAN ZELENIH I SLOBODNIH POVRŠINA

PUJ ZELENILO JAVNE NAMJENE

ZUS ZELENILO UZ SAOBRAĆAJNICE

PUO ZELENILO OGRANIČENE NAMJENE

ZO ZELENILO INDIVIDUALNIH STAMBENIH OBJEKATA

ZPO ZELENILO POSLOVNIH OBJEKATA

ZK ZELENILO KAMPOVA

ZTH ZELENILO ZA TURIZAM (HOTEL)

SRP SPORTSKO - REKREATIVNE POVRŠINE

PUS ZELENILO SPECIJALNE NAMJENE

ZIK ZELENILO INFRASTRUKTURE

PLAN SAOBRAĆAJNE INFRASTRUKTURE

IVIČNJAK

OSOVINA SAOBRAĆAJNICE

LOs 1633.33 OZNAKA MJESTA PRIKLJUČKA

1 1 OZNAKA PRESJEKA SAOBRAĆAJNICA

A NAZIV SAOBRAĆAJNICE

KOLSKO - PJEŠAČKE POVRŠINE

PJEŠAČKE POVRŠINE

ŽIČARA


UP 66
UP 68
UP 69
UP 70
UP 71
UP 72
UP 73
UP 74
UP 75
UP 76
UP 77
UP 78
UP 80
UP 81
UP 82
UP 83
UP 85
UP 86
UP 87
UP 88
UP 89
UP 90
UP 91
UP 92
UP 93
UP 113
UP 168
UP 438
UP 437
UP 436
UP 435
UP 434
UP 433b
UP 433a
UP 433
UP 430
UP 430a
UP 438a
UP 432b
UP 432a
UP 432
UP 450e
UP 450f
UP 450c
UP 450d
UP 450b
UP 446a
UP 446
UP 447a
UP 447
UP 448a
UP 448
UP 431
UP 431a
UP 431b
UP 431c
UP 431d
UP 431e
UP 428
UP 429
UP 427
UP 426
UP 422
UP 423
UP 428a
UP 428b
UP 428d
UP 428c
UP 421
UP 418d
UP 418e
UP 418c
UP 418b
UP 418a
UP 418
Ulica 42
Ulica 43
Ulica 45
PUO
ZO



Detaljni urbanistički plan "Razvršje"

"Službeni list Crne Gore - Opštinski propisi" broj 02/19

PLAN SAOBRAĆAJNE INFRASTRUKTURE

LEGENDA

- GRANICA PLANSKOG DOKUMENTA
- GRANICA NACIONALNOG PARKA "DURMITOR"
- GRANICA URBANISTIČKE PARCELE
- UP 1 — OZNAKA URBANISTIČKE PARCELE

PLAN SAOBRAĆAJNE INFRASTRUKTURE

- IVIČNJAK
- OSOVINA SAOBRAĆAJNICE
- OZNAKA MJESTA PRIKLJUČKA
- 1 1 — OZNAKA PRESJEKA SAOBRAĆAJNICA
- A — NAZIV SAOBRAĆAJNICE
- KOLSKO - PJEŠAČKE POVRŠINE
- PJEŠAČKE POVRŠINE
- ŽIČARA

OBRAĐIVAČ PLANA : EUROPROJEKT Architecture&Engineering	EUROPROJEKT D.O.O. City Kvart, Lamela 5, Ulaz 22, Broj 7, 81000 Podgorica (MNE)	INVESTITOR:	OPŠTINA ŽABLJAK CRNA GORA

DETALJNI URBANISTIČKI PLAN "RAZVRŠJE"

Odgovorni planer	Dragutin Dubljević d.i.a.	Faza **PLAN**	Datum januar 2019.g.
Planer faze	Vasilije Gazivoda d.i.g.	PLAN SAOBRAĆAJNE INFRASTRUKTURE	Razmjera 1:1000
Saradnik			Broj priloga 08


UP 67
UP 66
UP 68
UP 69
UP 70
UP 79
UP 73
UP 72
UP 71
UP 74
UP 75
UP 76
UP 78
UP 77
UP 80
UP 83
UP 82
UP 81
UP 85
UP 88
UP 84
UP 89
UP 87
UP 90
UP 93
UP 168
UP 91
UP 92
UP 439
UP 444
UP 450h
UP 450
UP 445a
UP 438
UP 450e
UP 450f
UP 437
UP 450c
UP 450d
UP 450b
UP 438a
UP 432b
UP 436
UP 435
UP 446a
UP 447a
UP 448a
UP 430a
UP 432a
UP 434
UP 433b
UP 433
UP 433a
UP 430
UP 432
UP 446
UP 447
UP 448
UP 395
UP 431
UP 431b
UP 431c
UP 431a
UP 428
UP 427
UP 426
UP 431d
UP 431e
UP 429
UP 418d
UP 418e
UP 428a
UP 428b
UP 422
UP 423
UP 428d
UP 428c
UP 421
UP 418c
UP 418b
UP 418a
Ulica 35
Ulica 42
Ulica 43

Ulica "16"

4.00

Ulica "17"

5.50

Ulica "18"

5.50

Ulica "19"

4.00

Ulica "20"

5.50

Ulica "21"

5.50

5.00 1.50

Ulica "38"

5.00

Ulica "39"

5.00

Ulica "40"

5.50

Ulica "41"

1.50 5.50

Ulica "42"

1.50 5.00 1.50

Ulica "52"

5.50

Ulica "53"

1.50 5.50

Ulica "54"

5.00

Ulica "55"

5.00

GRANICA PLANSKOG DOKUMENTA

GRANICA NACIONALNOG PARKA "DURMITOR"

GRANICA URBANISTIČKE PARCELE

UP 1 OZNAKA URBANISTIČKE PARCELE

STANJE I PLAN HIDROTEHNI ČKE INFRASTRUKTURE

VODOVOD

PLANIRANI VODOVOD

R POSTOJEĆI REZERVOAR

FEKALNA KANALIZACIJA - PLANIRANI KANALIZACIONI VOD

FEKALNA KANALIZACIJA - SMJER ODVOĐENJA

FEKALNA KANALIZACIJA - PLANIRANO REVIZIONO OKNO

ATMOSFERSKA KANALIZACIJA - PLANIRANI KANALIZACIONI VOD

ATMOSFERSKA KANALIZACIJA - SMJER ODVOĐENJA

ATMOSFERSKA KANALIZACIJA - PLANIRANO REVIZIONO OKNO

PLAN SAOBRAĆAJNE INFRASTRUKTURE

IVIČNJAK

OSOVINA SAOBRAĆAJNICE

Os 633.33 OZNAKA MJESTA PRIKLJUČKA

1 1 OZNAKA PRESJEKA SAOBRAĆAJNICA

A NAZIV SAOBRAĆAJNICE

KOLSKO - PJEŠAČKE POVRŠINE

PJEŠAČKE POVRŠINE

ŽIČARA


UP 451
UP 458
UP 450
UP 457
UP 472
UP 441
UP 442
UP 443
UP 445
UP 457a
UP 457b
UP 457c
UP 450k
UP 440
UP 439
UP 444
UP 450h
UP 450i
UP 445a
UP 438
UP 450e
UP 450f
UP 450g
UP 437
UP 450c
UP 450d
UP 450b
UP 450a
UP 438a
UP 432b
UP 436
UP 435
UP 446a
UP 447a
UP 448a
UP 449a
UP 434
UP 430a
UP 432a
UP 433b
UP 433
UP 433a
UP 430
UP 432
UP 446
UP 447
UP 448
UP 449
UP 395
UP 431
UP 431b
UP 431c
UP 431a
UP 428
UP 427
UP 426
UP 425
UP 431d
UP 431e
UP 429
UP 418d
UP 418e
UP 428a
UP 428b
UP 422
UP 423
UP 424
UP 428d
UP 428c
UP 421
UP 420
UP 418c
UP 418b
UP 418a
UP 418
UP 59
UP 58
UP 57
UP 56
UP 55
UP 54
UP 65
UP 64
UP 57a
UP 57b
UP 67
UP 57c
UP 66
UP 68
UP 57d
UP 57i
UP 69
UP 70
UP 57h
UP 79
UP 73
UP 72
UP 71
UP 74
UP 57g
UP 75
UP 76
UP 78
UP 77
UP 80
UP 83
UP 82
UP 81
UP 88
UP 85
UP 84
UP 86
UP 89
UP 87
UP 90
UP 93
UP 91
UP 92
UP 172
UP 170
UP 169
UP 168
UP 171
UP 167
UP 166
UP 165
UP 115
Ø110
Ø250
Ø315
Ø300



Detaljni urbanistički plan "Razvršje"

"Službeni list Crne Gore - Opštinski propisi" broj 02/19

STANJE I PLAN ELEKTROENERGETSKE INFRASTRUKTURE

LEGENDA

GRANICA PLANSKOG DOKUMENTA

GRANICA URBANISTIČKE PARCELE

UP 1 OZNAKA URBANISTIČKE PARCELE

STANJE I PLAN ELEKTROENERGETSKE INFRASTRUKTURE

TS PLANIRANA TRAFOSTANICA

TS TRAFOSTANICA

Napomena:
Zaokružene TS se dislociraju.

10 kV KABAL - PLANIRANI

TRASA DV 10kV - POSTOJEĆI

PLAN SAOBRAĆAJNE INFRASTRUKTURE

IVIČNJAK

OSOVINA SAOBRAĆAJNICE

OZNAKA MJESTA PRIKLJUČKA

1 1 OZNAKA PRESJEKA SAOBRAĆAJNICA

A NAZIV SAOBRAĆAJNICE

KOLSKO - PJEŠAČKE POVRŠINE

PJEŠAČKE POVRŠINE

ŽIČARA

OBRAĐIVAČ PLANA:
EUROPROJEKT D.O.O.
City Kvart, Lamela 5,
Ulaz 22, Broj 7,
81000 Podgorica (MNE),

INVESTITOR:
OPŠTINA ŽABLJAK
CRNA GORA

DETALJNI URBANISTIČKI PLAN "RAZVRŠJE"

Odgovorni planer	Dragutin Dubljević d.i.a.	Faza PLAN	Datum januar 2019 g.
Planer faze	Velimir Brakočević d.i.e.	STANJE I PLAN ELEKTROENERGETSKE INFRASTRUKTURE	Razmjera 1:1000
Saradnik			Broj priloga 10

NDTS 10/0,4kV
2x1000kVA
DV se ukida
DTS 10/0,4kV
1x630kVA
TS
UP 29
UP 28
UP 63a
UP 63b
UP 63d
UP 44
UP 45
UP 46
UP 47
UP 48
UP 41
UP 49
UP 50
UP 51
UP 52
UP 63f
UP 61
UP 60
UP 59
UP 58
UP 57
UP 56
UP 55
UP 54
UP 61c
UP 61b
UP 61a
UP 59a
UP 57a
UP 64
UP 65
UP 323
UP 322
UP 59b
UP 57b
UP 67
UP 319
UP 320
UP 321
UP 57c
UP 66
UP 68
UP 94b
UP 94a
UP 94
UP 57d
UP 57i
UP 57e
UP 69
UP 70
UP 79
UP 73
UP 57h
UP 72
UP 57f
UP 74
UP 71
UP 57g
UP 75
UP 76
UP 78
UP 77
UP 175
UP 80
UP 174
UP 83
UP 82
UP 81
UP 177
UP 176
UP 88
UP 85
UP 172
UP 84
UP 86
UP 89
UP 173
UP 170
UP 87
UP 90
UP 169
UP 93
UP 171
UP 168
UP 91
UP 167
UP 166
UP 92
UP 165
UP 164
UP 118
UP 114
UP 163
UP 460
UP 453
UP 470
UP 459
UP 452
UP 471
UP 458
UP 472
UP 457
UP 441
UP 443
UP 445
UP 457a
UP 457b
UP 457c
UP 440
UP 442
UP 439
UP 444
UP 450h
UP 450i
UP 445a
UP 438
UP 450e
UP 450f
UP 450g
UP 437
UP 450c
UP 450d
UP 450b
UP 450a
UP 438a
UP 432b
UP 436
UP 435
UP 446a
UP 434
UP 430a
UP 432a
UP 447a
UP 448a
UP 449a
UP 433b
UP 433
UP 433a
UP 430
UP 432
UP 446
UP 447
UP 448
UP 449
UP 395
UP 431
UP 431b
UP 431c
UP 431a
UP 428
UP 427
UP 426
UP 425
UP 431d
UP 431e
UP 429
UP 418d
UP 418e
UP 422
UP 423
UP 424
UP 428a
UP 428b
UP 421
UP 420
UP 418c
UP 418b
UP 418a
UP 428d
UP 428c
UP 418

Detaljni urbanistički plan "Razvršje"

"Službeni list Crne Gore - Opštinski propisi" broj 02/19

STANJE I PLAN ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE INFRASTRUKTURE

LEGENDA

GRANICA PLANSKOG DOKUMENTA

GRANICA URBANISTIČKE PARCELE

UP 1 OZNAKA URBANISTIČKE PARCELE

STANJE I PLAN ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE INFRASTRUKTURE

TK PODZEMNI VOD

PLANIRANI TK PODZEMNI VOD - PVC (disp.2x2xØ110)

PLANIRANI TK PODZEMNI VOD - PVC (disp.1xØ110)

TK OKNO

PLANIRANO TK OKNO

PLAN SAOBRAĆAJNE INFRASTRUKTURE

IVIČNJAK

OSOVINA SAOBRAĆAJNICE

OZNAKA MJESTA PRIKLJUČKA

1 1 OZNAKA PRESJEKA SAOBRAĆAJNICA

A NAZIV SAOBRAĆAJNICE

KOLSKO - PJEŠAČKE POVRŠINE

PJEŠAČKE POVRŠINE

ŽIČARA

OBRAĐIVAČ PLANA:	INVESTITOR:
EUROPROJEKT Architecture & Engineering EUROPROJEKT D.O.O. City Kvart, Lamela 5, Ulaz 22, Broj 7, 81000 Podgorica (MNE),	OPŠTINA ŽABLJAK CRNA GORA

DETALJNI URBANISTIČKI PLAN "RAZVRŠJE"

Odgovorni planer	Dragutin Dubljević d.i.a.	Faza **PLAN**	Datum januar 2019.g.
Planer faze	Rodoljub Mitrić d.i.e.	**STANJE I PLAN ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE INFRASTRUKTURE**	Razmjera 1:1000
Saradnik			Broj priloga **11**

UP 445a
UP 450e
UP 450f
UP 450c
UP 450d
UP 450b
UP 438
UP 437
UP 438a
UP 432b
UP 436
UP 435
UP 446a
UP 447a
UP 434
UP 430a
UP 432a
UP 433b
UP 433
UP 433a
UP 430
UP 432
UP 446
UP 447
UP 395
UP 431
UP 431a
UP 431b
UP 431c
UP 428
UP 427
UP 431d
UP 431e
UP 429
UP 418d
UP 418e
UP 428a
UP 428b
UP 422
UP 421
UP 418c
UP 418b
UP 418a
UP 428d
UP 428c
UP 418
UP 428e
UP 428f
UP 419
UP 417
UP 416
UP 415
UP 414
UP 413
UP 412
UP 407
UP 408
UP 409
UP 410
UP 411
UP 406
UP 405
UP 404
UP 403
UP 66
UP 68
UP 69
UP 70
UP 71
UP 72
UP 73
UP 74
UP 75
UP 76
UP 77
UP 78
UP 79
UP 80
UP 81
UP 82
UP 83
UP 84
UP 85
UP 86
UP 87
UP 88
UP 89
UP 90
UP 91
UP 92
UP 93
UP 94
UP 57c
UP 57d
UP 57e
UP 57f
UP 57g
UP 57h
UP 57i
UP 175
UP 174
UP 177
UP 176
UP 172
UP 173
UP 170
UP 169
UP 171
UP 168
UP 167
UP 166
UP 165
UP 164
UP 163
UP 162
UP 123
UP 122
UP 124
UP 125
UP 126
UP 127
UP 128
UP 121
UP 120
UP 119
UP 118
UP 117
UP 116
UP 115
UP 114
UP 113
UP 112
UP 111
UP 110
UP 109
UP 108
UP 107
UP 106
UP 105
UP 104
UP 103
UP 102
UP 101
UP 100
PLANIRANI TK PODZEMNI VOD - PVC (disp.1x2xØ110)



Detaljni urbanistički plan "Razvršje"

"Službeni list Crne Gore - Opštinski propisi" broj 02/19

PLAN PARCELACIJE

LEGENDA

- GRANICA PLANSKOG DOKUMENTA
- GRANICA NACIONALNOG PARKA "DURMITOR"
- GRANICA URBANISTIČKE PARCELE
- REGULACIONA LINIJA
- UP 1 — OZNAKA URBANISTIČKE PARCELE
- 01 — TAČKE GRANICE URBANISTIČKE PARCELE I REGULACIONE LINIJE

OBRAĐIVAČ PLANA: EUROPROJEKT Architecture & Engineering

EUROPROJEKT D.O.O.
City Kvart, Lamela 5,
Ulaz 22, Broj 7,
81000 Podgorica (MNE),

INVESTITOR: OPŠTINA ŽABLJAK CRNA GORA

DETALJNI URBANISTIČKI PLAN "RAZVRŠJE"

Odgovorni planer	Dragutin Dubljević d.i.a.	Faza **PLAN**	Datum januar 2019.g.
Planer faze	Dragutin Dubljević d.i.a.	**PLAN PARCELACIJE**	Razmjera 1:1000
Saradnik			Broj priloga 12

UP 57h
UP 57g
UP 74
UP 72
UP 71
UP 75
UP 76
UP 78
UP 77
UP 80
UP 81
UP 88
UP 89
UP 90
UP 91
UP 92
UP 93
UP 85
UP 86
UP 87
UP 82
UP 83
UP 84
UP 174
UP 172
UP 173
UP 170
UP 169
UP 171
UP 168
UP 167
UP 166
UP 165
UP 164
UP 116
UP 115
UP 114
UP 118
UP 119
UP 122
UP 123
UP 124
UP 120
UP 121
UP 111
UP 110
UP 109
UP 108
UP 113
UP 112
UP 101
UP 102
UP 103
UP 104
UP 105
UP 106
UP 107
UP 100
UP 436
UP 435
UP 434
UP 433b
UP 433a
UP 433
UP 430a
UP 430
UP 432b
UP 432a
UP 432
UP 446a
UP 446
UP 447a
UP 448a
UP 449a
UP 447
UP 448
UP 449
UP 395
UP 431
UP 431a
UP 431b
UP 431c
UP 431d
UP 431e
UP 418d
UP 418e
UP 418c
UP 418b
UP 418a
UP 418
UP 428
UP 427
UP 426
UP 425
UP 429
UP 422
UP 423
UP 424
UP 428a
UP 428b
UP 428d
UP 428c
UP 421
UP 420
UP 428e
UP 428f
UP 419
UP 417
UP 416
UP 415
UP 414
UP 413
UP 412
UP 407
UP 408
UP 409
UP 410
UP 411
UP 406
UP 405
UP 404
UP 403
UP 402
UP 401
UP 396
UP 397
UP 398
UP 399
UP 400

KOORDINATE PRELOMNIH TAČAKA URBANISTICKIH PARCELA I REGULACIONIH LINIJA

BROJ	Y	X	BROJ	Y	X	BROJ	Y	X	BROJ	Y	X	BROJ	Y	X	BROJ	Y	X
1	6591472.20	4777951.34	365	6591520.28	4778607.46	729	6591210.16	4777959.28	1093	6591530.45	4778516.83	1457	6591405.69	4778059.53	1821	6591584.36	4778408
2	6591473.37	4777950.45	366	6591396.99	4777834.12	730	6591219.09	4777949.06	1094	6591532.87	4778521.96	1458	6591407.04	4778054.73	1822	6591634.97	4778427
3	6591476.93	4777955.17	367	6591432.58	4777826.76	731	6591117.49	4778016.77	1095	6591234.40	4778263.94	1459	6591407.53	4778054.45	1823	6591593.09	4778436
4	6591014.55	4778223.75	368	6591414.91	4777856.36	732	6591116.03	4778020.40	1096	6591221.62	4778268.92	1460	6591320.49	4778246.94	1824	6591320.68	4778482
5	6591001.11	4778202.29	369	6591682.63	4778441.79	733	6591117.07	4778020.71	1097	6591184.21	4778213.86	1461	6591317.09	4778232.87	1825	6591583.65	4778294
6	6590972.42	4778215.91	370	6591340.68	4778474.52	734	6591119.20	4778023.34	1098	6591168.17	4778199.09	1462	6591282.60	4778056.30	1826	6591596.35	4778230
7	6590971.87	4778218.32	371	6591230.40	4777983.54	735	6591140.16	4778031.81	1099	6591201.61	4778231.08	1463	6591359.78	4777867.84	1827	6591638.67	4778439
8	6590975.31	4778223.86	372	6591238.88	4777992.39	736	6591330.06	4777858.27	1100	6591216.18	4778245.49	1464	6591346.02	4777996.44	1828	6591635.76	4778431
9	6590982.37	4778238.04	373	6591324.63	4778460.76	737	6591228.65	4777938.25	1101	6591215.53	4778246.15	1465	6591413.50	4778051.92	1829	6591547.71	4778418
10	6591527.37	4778702.05	374	6591314.70	4778452.17	738	6591428.22	4777873.88	1102	6591217.96	4778248.44	1466	6591414.37	4778051.43	1830	6591535.14	4778406
11	6591524.80	4778699.72	375	6591356.28	4778473.68	739	6591430.13	4777874.66	1103	6591021.49	4778294.58	1467	6591418.87	4778052.87	1831	6591793.35	4778571
12	6591515.91	4778691.46	376	6591342.28	4778461.53	740	6591447.88	4777871.84	1104	6591020.69	4778291.73	1468	6591419.26	4778052.70	1832	6591799.07	4778553
13	6591511.48	4778686.91	377	6591345.19	4778458.92	741	6591599.79	4778036.42	1105	6591019.85	4778290.65	1469	6591420.49	4778049.38	1833	6591788.16	4778588
14	6591516.14	4778683.98	378	6591363.53	4778454.85	742	6591602.25	4778018.84	1106	6591021.09	4778288.33	1470	6591421.40	4778048.97	1834	6591788.30	4778591
15	6591390.59	4778068.67	379	6591802.99	4778478.45	743	6591603.46	4777981.86	1107	6591040.48	4778275.42	1471	6591488.60	4778011.83	1835	6591773.41	4778591
16	6591356.23	4778090.62	380	6591257.45	4778122.49	744	6591604.35	4777958.63	1108	6591077.82	4778262.42	1472	6591487.78	4778017.22	1836	6591770.10	4778591
17	6591345.84	4778096.81	381	6591271.62	4778139.60	745	6591579.00	4777963.86	1109	6591101.27	4778242.80	1473	6591483.62	4778024.17	1837	6591806.29	4778530
18	6591280.80	4778132.91	382	6591239.27	4778133.74	746	6591581.15	4777986.39	1110	6591110.78	4778225.93	1474	6591474.71	4778027.07	1838	6591811.97	4778511
19	6591276.40	4778132.08	383	6591253.70	4778150.68	747	6591558.06	4778047.10	1111	6591125.42	4778211.58	1475	6591393.11	4778148.27	1839	6591817.68	4778493
20	6591255.32	4778106.45	384	6591136.47	4778398.10	748	6591579.16	4778075.12	1112	6591138.83	4778204.38	1476	6591374.85	4778123.39	1840	6591820.73	4778483
21	6591243.95	4778093.44	385	6591098.12	4778364.44	749	6591582.63	4778074.16	1113	6591148.90	4778196.08	1477	6591288.58	4777928.44	1841	6591824.69	4778470
22	6591239.26	4778088.68	386	6591096.85	4778385.15	750	6591595.26	4778074.26	1114	6591155.56	4778195.72	1478	6591539.86	4778083.43	1842	6591820.09	4778464
23	6591678.67	4778427.19	387	6591604.33	4778226.85	751	6591512.50	4777977.59	1115	6591210.26	4778250.07	1479	6591525.12	4778062.56	1843	6591807.19	4778465
24	6591677.09	4778421.35	388	6591602.86	4778215.58	752	6591512.70	4777978.57	1116	6591206.73	4778253.62	1480	6591368.75	4778161.15	1844	6591780.33	4778547
25	6591576.75	4778493.45	389	6591600.52	4778207.85	753	6591510.61	4777984.10	1117	6591210.58	4778156.42	1481	6591439.32	4778027.25	1845	6591778.65	4778480
26	6591574.97	4778485.37	390	6591595.80	4778198.66	754	6591528.85	4778008.17	1118	6591225.91	4778171.66	1482	6591422.53	4778034.18	1846	6591781.14	4778471
27	6591746.32	4778261.85	391	6591592.17	4778196.49	755	6591576.81	4777987.27	1119	6591259.31	4778204.93	1483	6591525.89	4778020.17	1847	6591785.20	4778468
28	6591748.85	4778289.43	392	6591588.22	4778202.52	756	6591574.62	4777964.77	1120	6591243.29	4778188.85	1484	6591522.20	4778019.27	1848	6591785.13	4778467
29	6591750.08	4778297.46	393	6591571.05	4778238.98	757	6591562.57	4777961.13	1121	6591311.12	4778256.97	1485	6591506.64	4778026.65	1849	6591801.08	4778465
30	6591775.36	4778382.78	394	6591618.01	4778317.52	758	6591553.65	4777917.90	1122	6591295.23	4778258.35	1486	6591421.50	4778076.50	1850	6591772.60	4778504
31	6591775.43	4778403.93	395	6591622.41	4778316.56	759	6591504.33	4777973.15	1123	6591274.25	4778260.13	1487	6591369.67	4777998.81	1851	6591769.10	4778517
32	6591789.45	4778403.90	396	6591618.65	4778299.49	760	6591504.13	4777972.17	1124	6591120.77	4778301.82	1488	6591363.48	4778001.88	1852	6591765.99	4778529
33	6591503.70	4778483.78	397	6591006.08	4778474.05	761	6591500.63	4777970.85	1125	6591164.79	4778291.35	1489	6591432.77	4778016.25	1853	6591762.70	4778542
34	6591519.29	4778480.77	398	6591037.70	4778477.14	762	6591472.26	4777933.19	1126	6591184.53	4778283.55	1490	6591425.66	4778000.99	1854	6591759.81	4778553
35	6591710.26	4778256.64	399	6591268.63	4778168.22	763	6591586.32	4777956.23	1127	6591200.91	4778277.04	1491	6591422.30	4777994.38	1855	6591756.68	4778565
36	6591710.26	4778256.65	400	6591317.85	4778280.05	764	6591577.45	4777913.27	1128	6591506.06	4778285.14	1492	6591420.48	4777989.93	1856	6591826.41	4778490
37	6591707.29	4778257.08	401	6591333.86	4778274.94	765	6591546.24	4778031.40	1129	6591500.38	4778292.37	1493	6591414.42	4777975.42	1857	6591828.97	4778482
38	6591299.07	4777940.47	402	6591329.44	4778260.52	766	6591448.33	4777901.41	1130	6591495.34	4778293.26	1494	6591405.05	4777980.89	1858	6591821.09	4778507
39	6591308.42	4777932.95	403	6591371.38	4778258.84	767	6591469.62	4777874.46	1131	6591474.77	4778282.75	1495	6591444.78	4777986.98	1859	6591815.46	4778525
40	6591317.48	4777925.95	404	6591493.78	4778032.22	768	6591435.46	4777879.89	1132	6591507.28	4778243.26	1496	6591417.25	4777982.25	1860	6591810.47	4778541
41	6591180.61	4778011.02	405	6591503.74	4778028.00	769	6591435.62	4777880.87	1133	6591521.16	4778272.31	1497	6591453.58	4777960.74	1861	6591833.17	4778550
42	6591163.59	4778027.76	406	6591213.22	4777971.88	770	6591434.65	4777883.26	1134	6591529.35	4778267.76	1498	6591457.33	4777959.20	1862	6591839.23	4778534
43	6591009.29	4778193.98	407	6591231.46	4777953.26	771	6591562.45	4778013.40	1135	6591536.79	4778264.22	1499	6591471.25	4777959.44	1863	6591846.31	4778514
44	6591000.96	4778175.28	408	6591193.47	4777992.03	772	6591581.16	4778009.67	1136	6591538.04	4778524.75	1500	6591468.69	4777996.60	1864	6591853.28	4778496
45	6591471.45	4778490.00	409	6591512.03	4778371.50	773	6591487.51	4777893.86	1137	6591537.28	4778521.07	1501	6591446.18	4777982.13	1865	6591791.84	4778506
46	6591466.95	4778473.53	410	6591523.69	4778394.88	774	6591476.86	4777895.93	1138	6591533.96	4778514.01	1502	6591450.92	4777989.24	1866	6591795.55	4778494
47	6591486.03	4778377.58	411	6591474.98	4778415.92	775	6591492.23	4778441.26	1139	6591535.73	4778504.03	1503	6591271.77	4778064.08	1867	6591797.48	4778487
48	6591477.31	4778367.09	412	6591470.63	4778410.02	776	6591493.83	4778442.31	1140	6591564.20	4778519.46	1504	6591266.50	4777949.92	1868	6591788.72	4778524
49	6591469.86	4778248.95	413	6591467.32	4778406.23	777	6591441.07	4777851.15	1141	6591539.82	4778533.55	1505	6591375.23	4778257.87	1869	6591851.42	4778481
50	6591491.89	4778217.58	414	6591217.37	4777995.68	778	6591461.08	4777847.97	1142	6591538.03	4778524.75	1506	6591377.88	4778254.89	1870	6591840.75	4778477
51	6591799.96	4778478.87	415	6591211.36	4778001.32	779	6591521.25	4777924.20	1143	6591036.07	4778268.52	1507	6591412.43	4778272.22	1871	6591775.41	4778569
52	6591800.07	4778478.09	416	6591457.55	4777931.59	780	6591579.40	4777991.23	1144	6591022.21	4778276.38	1508	6591414.32	4778272.84	1872	6591776.01	4778567
53	6591676.34	4778277.78	417	6591316.07	4778152.33	781	6591595.79	4778036.64	1145	6591015.77	4778282.29	1509	6591428.57	4778276.29	1873	6591784.65	4778535
54	6591692.70	4778275.40	418	6591362.82	4778095.90	782	6591584.53	4778039.67	1146	6591015.44	4778282.65	1510	6591435.74	4778278.34	1874	6591808.67	4778491
55	6591707.73	4778240.84	419	6591387.91	4778079.87	783	6591575.19	4778041.81	1147	6591012.41	4778282.56	1511	6591435.46	4778279.66	1875	6591789.86	4778505
56	6591725.67	4778374.82	420	6591370.89	4778108.54	784	6591599.87	4778005.94	1148	6591032.44	4778235.78	1512	6591406.67	4778290.19	1876	6591753.57	4778577
57	6591698.90	4778379.18	421	6591350.36	4778120.52	785	6591603.33	4777982.98	1149	6591040.49	4778248.30	1513	6591385.03	4778267.80	1877	6591746.57	4778575
58	6591585.87	4778662.27	422	6591339.62	4778109.42	786	6591603.87	4778007.20	1150	6591049.83	4778263.70	1514	6591381.82	4778264.17	1878	6591746.45	4778580
59	6591590.91	4778666.86	423	6591302.00	4778130.30	787	6591424.52	4777803.62	1151	6591028.95	4778256.78	1515	6591310.07	4778239.34	1879	6591748.71	4778593
60	6591446.42	4777963.13	424	6591355.99	4778134.77	788	6591412.77	4777803.83	1152	6591326.26	4778600.42	1516	6591316.62	4778249.93	1880	6591759.33	4778592
61	6591434.40	4777951.12	425	6591351.58	4778137.06	789	6591391.31	4777808.61	1153	6591333.57	4778615.76	1517	6591325.76	4778029.15	1881	6591835.62	4778493
	[illegible]	[illegible]	426	6591378.72	4778120.74	790	6591377.58	4777812.63	1154	6591351.02	4778607.11	1518	6591373.84	4777996.82	1882	6591777.98	4778558

92	6591391.49	4778423.28	456	6591067.85	4778419.71	820	6591759.45	4778242.06	1184	6591284.48	4778548.07	1548	6591492.55	4778008.04	1912	6591468.22	4778106
93	6591399.61	4778421.63	457	6591090.30	4778437.99	821	6591746.32	4778261.85	1185	6591278.00	4778539.05	1549	6591486.92	4777988.74	1913	6591466.38	4778131
94	6591320.83	4778416.04	458	6591097.98	4778440.38	822	6591776.42	4778377.78	1186	6591330.15	4778557.86	1550	6591484.35	4777977.86	1914	6591467.28	4778134
95	6591298.81	4778419.94	459	6591091.75	4778459.12	823	6591772.86	4778380.28	1187	6591320.29	4778545.68	1551	6591484.68	4777974.76	1915	6591466.55	4778134
96	6591295.36	4778421.19	460	6591080.44	4778456.12	824	6591758.51	4778369.51	1188	6591381.01	4778055.56	1552	6591486.11	4777972.23	1916	6591585.92	4778166
97	6591295.33	4778425.51	461	6591080.32	4778455.55	825	6591705.47	4778344.74	1189	6591352.08	4777899.24	1553	6591487.34	4777970.58	1917	6591565.70	4778169
98	6591315.86	4778439.97	462	6591076.80	4778443.92	826	6591689.63	4778347.35	1190	6591553.27	4778056.54	1554	6590948.23	4778199.11	1918	6591440.15	4778123
99	6591559.96	4778257.38	463	6591093.59	4778428.16	827	6591732.29	4778397.01	1191	6591334.91	4778161.74	1555	6590941.53	4778185.72	1919	6590966.21	4778171
100	6591554.35	4778262.94	464	6591087.35	4778426.08	828	6591759.80	4778380.33	1192	6591344.65	4778174.99	1556	6591542.00	4778176.72	1920	6591488.79	4778096
101	6591553.46	4778266.64	465	6591421.41	4778497.92	829	6591780.20	4778331.56	1193	6591519.61	4778182.96	1557	6591544.66	4778187.30	1921	6591416.39	4778133
102	6591561.00	4778282.24	466	6591090.79	4778415.72	830	6591801.43	4778377.74	1194	6591520.78	4778189.04	1558	6591671.96	4778521.68	1922	6591418.20	4778135
103	6591629.57	4778636.78	467	6591075.86	4778410.31	831	6591827.70	4778336.09	1195	6591510.14	4778207.76	1559	6591665.32	4778523.11	1923	6591091.41	4778312
104	6591642.63	4778624.40	468	6591065.36	4778406.62	832	6591843.90	4778337.87	1196	6591519.66	4778212.24	1560	6591666.90	4778530.43	1924	6591105.24	4778305
105	6591557.72	4778654.53	469	6590990.97	4778255.31	833	6591802.94	4778336.13	1197	6591219.73	4778082.75	1561	6591486.75	4778575.69	1925	6591312.69	4778265
106	6591568.95	4778644.08	470	6591018.18	4778168.44	834	6591811.92	4778337.93	1198	6591525.90	4778652.80	1562	6591496.96	4778581.23	1926	6591545.84	4778212
107	6591574.74	4778669.97	471	6591027.02	4778185.92	835	6591687.98	4778339.64	1199	6591532.52	4778664.95	1563	6591502.06	4778584.67	1927	6591548.29	4778220
108	6591559.71	4778680.40	472	6590998.97	4778198.88	836	6591763.48	4778403.95	1200	6591532.79	4778666.59	1564	6591507.08	4778555.85	1928	6591546.12	4778221
109	6591543.16	4778665.85	473	6590987.52	4778180.67	837	6591830.38	4778419.65	1201	6591532.51	4778668.16	1565	6591480.94	4778564.91	1929	6591538.85	4778218
110	6591545.57	4778664.18	474	6590991.25	4778202.44	838	6591833.70	4778401.83	1202	6591534.91	4778671.62	1566	6591592.02	4778509.58	1930	6591553.06	4778220
111	6591293.42	4777901.59	475	6590981.47	4778183.47	839	6591836.61	4778386.23	1203	6591350.65	4778540.99	1567	6591586.33	4778500.91	1931	6591554.89	4778227
112	6591304.44	4777912.85	476	6591460.77	4778408.63	840	6591833.65	4778382.68	1204	6591364.52	4778538.34	1568	6591583.61	4778493.34	1932	6591555.86	4778229
113	6591320.53	4777897.03	477	6591468.06	4778417.30	841	6591815.87	4778382.71	1205	6591370.76	4778538.23	1569	6591598.07	4778518.80	1933	6591559.62	4778234
114	6591325.17	4778148.50	478	6591475.32	4778427.97	842	6591813.18	4778401.86	1206	6591374.59	4778549.81	1570	6591597.22	4778521.09	1934	6591565.43	4778233
115	6591334.11	4778144.95	479	6591237.39	4777957.92	843	6591797.19	4778382.75	1207	6591346.91	4778541.70	1571	6591586.43	4778523.64	1935	6591569.73	4778224
116	6591371.22	4778254.84	480	6591246.98	4777968.09	844	6591794.21	4778385.46	1208	6591606.22	4778382.69	1572	6591563.11	4778513.87	1936	6591570.09	4778221
117	6591325.43	4778256.68	481	6591191.19	4778020.22	845	6591792.66	4778401.90	1209	6591601.38	4778383.94	1573	6591511.98	4778551.61	1937	6591569.34	4778217
118	6591445.14	4778088.30	482	6591202.98	4777993.05	846	6591788.15	4778382.76	1210	6591596.40	4778364.57	1574	6591524.70	4778565.09	1938	6591025.95	4778513
119	6591446.84	4778087.32	483	6591221.07	4777974.58	847	6591791.14	4778386.04	1211	6591561.22	4778172.66	1575	6591465.46	4778496.25	1939	6591028.41	4778517
120	6591460.65	4778080.37	484	6591355.46	4777837.91	848	6591810.76	4778419.00	1212	6591559.62	4778163.88	1576	6591482.76	4778492.91	1940	6591033.85	4778525
121	6591479.88	4778037.68	485	6591334.78	4777854.48	849	6591821.39	4778419.27	1213	6590934.51	4778375.07	1577	6591486.31	4778510.24	1941	6591042.83	4778535
122	6591444.29	4778051.66	486	6591537.36	4778710.62	850	6591803.90	4778418.83	1214	6590935.79	4778378.47	1578	6591469.20	4778513.34	1942	6591047.49	4778530
123	6591444.45	4778054.46	487	6591543.77	4778716.17	851	6591761.47	4778389.49	1215	6590908.84	4778374.28	1579	6591540.34	4778581.17	1943	6591063.01	4778544
124	6591448.17	4778062.91	488	6591549.72	4778705.48	852	6591775.43	4778403.95	1216	6590896.85	4778379.87	1580	6591523.26	4778591.28	1944	6591069.66	4778537
125	6591483.79	4778047.63	489	6591576.95	4778672.00	853	6591764.90	4778419.16	1217	6591009.68	4778406.78	1581	6591521.67	4778592.41	1945	6591076.69	4778528
126	6591199.89	4778092.18	490	6591550.24	4778721.77	854	6591797.28	4778433.86	1218	6591037.26	4778404.25	1582	6591520.25	4778591.84	1946	6591057.37	4778518
127	6591222.82	4778114.42	491	6591554.69	4778725.06	855	6591648.07	4778310.65	1219	6591056.58	4778402.56	1583	6591517.65	4778591.61	1947	6591049.17	4778528
128	6591392.65	4777986.08	492	6591557.27	4778725.87	856	6591650.89	4778312.57	1220	6591068.66	4778506.07	1584	6591504.43	4778586.28	1948	6591066.86	4778440
129	6591392.63	4777986.04	493	6591559.28	4778725.63	857	6591653.10	4778248.89	1221	6591069.61	4778508.95	1585	6591679.05	4778638.81	1949	6590939.45	4778359
130	6590993.76	4778260.26	494	6591561.19	4778724.30	858	6591756.97	4778185.28	1222	6591065.31	4778512.72	1586	6591672.65	4778622.21	1950	6591319.93	4778295
131	6591025.20	4778240.36	495	6591562.16	4778721.96	859	6591740.65	4778213.28	1223	6591771.93	4778581.61	1587	6591672.12	4778640.19	1951	6591262.40	4778296
132	6591005.21	4778274.22	496	6591564.61	4778717.14	860	6591737.70	4778189.13	1224	6591769.16	4778591.27	1588	6591658.50	4778632.56	1952	6591241.10	4778302
133	6590999.33	4778267.62	497	6591568.60	4778677.75	861	6591759.45	4778242.06	1225	6591805.52	4778557.88	1589	6591532.64	4778651.59	1953	6591234.99	4778305
134	6591503.58	4778249.89	498	6591575.89	4778701.84	862	6591773.48	4778241.36	1226	6591798.05	4778582.04	1590	6591536.45	4778658.57	1954	6591223.60	4778311
135	6591516.53	4778275.54	499	6591569.05	4778707.76	863	6591775.57	4778243.27	1227	6591798.16	4778583.19	1591	6591538.20	4778659.84	1955	6591230.97	4778330
136	6591507.42	4778283.67	500	6591585.44	4778693.58	864	6591776.32	4778260.31	1228	6591800.30	4778587.24	1592	6591543.17	4778660.73	1956	6591235.49	4778348
137	6591488.57	4778265.69	501	6591286.38	4778157.52	865	6591828.20	4778186.77	1229	6591800.77	4778588.65	1593	6591626.21	4778481.81	1957	6591210.67	4778357
138	6591644.21	4778622.90	502	6591241.12	4778102.89	866	6591843.44	4778198.28	1230	6591806.83	4778587.23	1594	6591647.34	4778504.25	1958	6591206.79	4778358
139	6591643.27	4778621.84	503	6591555.14	4777996.10	867	6591843.39	4778236.45	1231	6591821.56	4778583.95	1595	6591613.33	4778531.59	1959	6591195.59	4778361
140	6591642.39	4778620.32	504	6591553.82	4777991.93	868	6591815.97	4778236.38	1232	6591827.44	4778566.26	1596	6591629.46	4778528.11	1960	6591449.26	4778311
141	6591646.97	4778617.68	505	6591061.29	4778489.50	869	6591755.33	4778132.11	1233	6591611.19	4778604.10	1597	6591672.21	4778555.08	1961	6591441.45	4778316
142	6591707.38	4778451.51	506	6591296.01	4777805.28	870	6591759.71	4778154.05	1234	6591605.72	4778591.52	1598	6591676.68	4778575.80	1962	6591429.90	4778285
143	6591708.62	4778464.14	507	6591305.02	4777798.47	871	6591823.82	4778242.93	1235	6591449.68	4777995.26	1599	6591651.42	4778618.22	1963	6591447.39	4778281
144	6591691.22	4778354.74	508	6591314.64	4777790.40	872	6591843.38	4778243.14	1236	6591427.65	4778006.25	1600	6591651.41	4778620.01	1964	6591453.25	4778301
145	6591660.68	4778360.82	509	6591330.10	4777777.93	873	6591843.35	4778269.65	1237	6591466.77	4778013.69	1601	6591651.32	4778620.34	1965	6591547.16	4778197
146	6591739.18	4778439.36	510	6591335.22	4777783.41	874	6591804.26	4778242.90	1238	6591483.61	4778004.13	1602	6591651.57	4778622.24	1966	6591549.90	4778208
147	6591742.70	4778461.86	511	6591345.15	4777793.64	875	6591784.67	4778267.95	1239	6591375.43	4777856.54	1603	6591654.38	4778627.11	1967	6591534.87	4778209
148	6591775.89	4778202.86	512	6591345.06	4777797.93	876	6591783.65	4778244.94	1240	6591392.03	4777843.94	1604	6591650.19	4778615.83	1968	6591513.84	4778158
149	6591781.29	4778202.76	513	6591367.18	4778471.28	877	6591785.15	4778243.38	1241	6591475.59	4777991.98	1605	6591651.07	4778617.35	1969	6591518.51	4778177
150	6591674.14	4778203.27	514	6591383.83	4778467.63	878	6591785.15	4778242.88	1242	6591482.46	4777986.70	1606	6591656.32	4778648.25	1970	6591522.83	4778201
151	6591647.39	4778206.99	515	6591345.97	4778453.63	879	6591804.20	4778293.88	1243	6591354.40	4778188.23	1607	6591545.97	4778587.10	1971	6591496.25	4778178
152	6591679.82	4778244.95	516	6591335.69	4778455.91	880	6591788.10	4778293.31	1244	6591330.93	4778198.23	1608	6591560.00	4778601.12	1972	6591545.66	4778097
153	6591826.66	4778439.63	517	6591334.44	4778456.05	881	6591785.68	4778290.92	1245	6591320.32	4778185.35	1609	6591564.04	4778600.80	1973	6591549.76	4778101
154	6591826.46	4778440.82	518	6591362.57	4778449.94	882	6591823.77	4778294.41	1246	6590839.93	4778363.68	1610	6591635.13	4778592.78	1974	6591552.06	4778104
155	6591826.02	4778446.44	519	6591379.18	4778446.25	883	6591843.32	4778295.02	1247	6590849.34	4778335.77	1611	6591632.54	4778585.78	1975	6591560.09	4778114

234	6591504.78	4777862.27	598	6591758.54	4778210.88	962	6591568.96	4778077.36	1326	6591354.72	4778007.93	1690	6591346.75	4778641.45	2054	6591361.24	4778603
235	6591503.74	4777862.75	599	6591772.07	4778210.24	963	6591590.86	4778106.44	1327	6591286.43	4778144.24	1691	6591603.15	4778653.94	2055	6591360.57	4778590
236	6591492.51	4777864.75	600	6591773.97	4778208.10	964	6591599.27	4778122.14	1328	6591285.69	4778141.36	1692	6591612.71	4778640.76	2056	6591156.54	4778187
237	6591487.90	4777865.48	601	6591773.79	4778202.89	965	6591020.79	4778470.14	1329	6591285.29	4778140.91	1693	6591588.59	4778536.52	2057	6591155.35	4778183
238	6591489.79	4777871.26	602	6591775.89	4778202.86	966	6591044.85	4778463.55	1330	6591287.19	4778138.52	1694	6591580.66	4778538.65	2058	6591156.69	4778176
239	6591493.45	4777870.68	603	6591487.72	4778446.19	967	6591071.43	4778457.04	1331	6591344.85	4778228.06	1695	6591581.42	4778612.86	2059	6591164.68	4778147
240	6591504.85	4777868.64	604	6591486.92	4778450.36	968	6591056.58	4778472.26	1332	6591374.07	4778251.65	1696	6591666.48	4778610.27	2060	6591164.89	4778121
241	6591505.67	4777868.61	605	6591489.29	4778453.83	969	6591339.22	4778688.45	1333	6591334.58	4778217.27	1697	6591665.60	4778607.92	2061	6591161.38	4778106
242	6591506.44	4777868.84	606	6591494.66	4778450.18	970	6591328.51	4778669.16	1334	6591413.58	4778064.37	1698	6591657.01	4778584.98	2062	6591641.52	4778424
243	6591510.99	4777871.04	607	6591500.04	4778446.52	971	6591349.64	4778707.82	1335	6591398.62	4778073.03	1699	6591640.78	4778515.44	2063	6591640.68	4778426
244	6591514.97	4777869.66	608	6591497.67	4778443.04	972	6591534.02	4778404.94	1336	6591432.52	4778055.75	1700	6591481.29	4778636.61	2064	6591671.02	4778645
245	6591517.14	4777887.10	609	6591494.30	4778442.40	973	6591091.44	4778518.05	1337	6591437.36	4778053.85	1701	6591303.11	4778606.49	2065	6591683.50	4778647
246	6591496.53	4777891.74	610	6591460.44	4778398.38	974	6591088.83	4778521.55	1338	6591439.66	4778055.99	1702	6591480.71	4778610.90	2066	6591690.07	4778650
247	6591522.20	4777885.84	611	6591461.71	4778392.85	975	6591086.46	4778525.34	1339	6591443.70	4778065.17	1703	6591474.43	4778613.55	2067	6591700.59	4778656
248	6591548.22	4777880.39	612	6591500.09	4778466.48	976	6591079.65	4778536.20	1340	6591459.36	4778073.84	1704	6591456.26	4778623.54	2068	6591717.23	4778691
249	6591532.81	4777837.73	613	6591823.75	4778302.42	977	6591075.82	4778540.31	1341	6591455.93	4778075.36	1705	6591557.21	4778682.07	2069	6591712.00	4778696
250	6591591.41	4778345.20	614	6591804.19	4778301.89	978	6591089.06	4778549.37	1342	6591452.60	4778072.98	1706	6591541.12	4778667.96	2070	6591695.24	4778678
251	6591596.26	4778343.95	615	6591843.31	4778303.02	979	6591098.02	4778550.53	1343	6591448.04	4778079.15	1707	6591540.60	4778667.66	2071	6591658.82	4778649
252	6591572.57	4778370.72	616	6591776.00	4778308.43	980	6591111.13	4778540.92	1344	6591448.25	4778075.51	1708	6591659.92	4778593.91	2072	6591401.78	4777855
253	6591566.91	4778351.52	617	6591781.98	4778308.91	981	6591095.05	4778518.96	1345	6591476.99	4778073.37	1709	6591640.56	4778599.32	2073	6591402.39	4777858
254	6591726.91	4778138.87	618	6591629.31	4778252.40	982	6591092.64	4778518.95	1346	6591189.20	4778007.11	1710	6591560.41	4778499.71	2074	6591403.17	4777859
255	6591722.90	4778124.38	619	6591623.08	4778216.47	983	6591091.73	4778517.72	1347	6591188.52	4778008.73	1711	6591552.13	4778659.54	2075	6591401.86	4777860
256	6591746.58	4778123.32	620	6591622.40	4778210.46	984	6591600.23	4778125.15	1348	6591188.37	4778012.13	1712	6591511.74	4778216.25	2076	6590926.31	4778384
257	6591750.29	4778133.20	621	6591722.44	4778309.76	985	6591600.27	4778132.11	1349	6591185.68	4778015.32	1713	6591516.68	4778218.57	2077	6590907.84	4778395
258	6591737.33	4778121.56	622	6591721.49	4778312.32	986	6591601.70	4778142.71	1350	6591256.06	4777938.86	1714	6591371.14	4778165.22	2078	6590916.06	4778406
259	6591739.21	4778121.94	623	6591682.85	4778315.79	987	6591603.73	4778152.53	1351	6591277.53	4777917.04	1715	6591396.62	4778198.13	2079	6590920.19	4778407
260	6591742.45	4778124.13	624	6591666.65	4778318.26	988	6591604.53	4778161.79	1352	6591347.68	4777853.75	1716	6591380.76	4778214.23	2080	6590951.83	4778403
261	6591668.31	4778115.30	625	6591720.32	4778342.30	989	6591605.32	4778175.84	1353	6591334.71	4777864.07	1717	6591635.24	4778395.87	2081	6590956.19	4778402
262	6591657.95	4778117.73	626	6591715.55	4778313.30	990	6591602.43	4778180.47	1354	6591325.51	4777871.84	1718	6591630.94	4778376.32	2082	6590956.26	4778402
263	6591643.51	4778119.28	627	6591713.85	4778311.07	991	6591602.75	4778181.42	1355	6591348.07	4777853.44	1719	6591578.52	4778389.84	2083	6590964.99	4778400
264	6591692.66	4778109.73	628	6591699.21	4778313.30	992	6591589.75	4778188.35	1356	6591347.84	4777853.18	1720	6591573.39	4778373.03	2084	6590972.86	4778397
265	6591688.92	4778110.46	629	6591652.61	4778320.40	993	6591471.38	4778305.03	1357	6591352.42	4777849.33	1721	6591622.35	4778337.23	2085	6591017.77	4778386
266	6591717.50	4778104.83	630	6591650.57	4778323.52	994	6591469.99	4778297.21	1358	6591352.73	4777849.71	1722	6591617.43	4778288.90	2086	6591045.51	4778384
267	6591714.79	4778105.41	631	6591697.83	4778305.42	995	6591471.06	4778295.91	1359	6591362.77	4777841.66	1723	6591613.91	4778289.70	2087	6591045.59	4778385
268	6591721.30	4778118.58	632	6591712.58	4778303.17	996	6591586.81	4778431.97	1360	6591376.75	4777830.46	1724	6591612.31	4778280.19	2088	6591051.70	4778384
269	6591736.18	4778115.67	633	6591713.53	4778300.52	997	6591547.97	4778234.93	1361	6591378.50	4777829.59	1725	6591610.74	4778270.59	2089	6591054.54	4778383
270	6591737.78	4778114.62	634	6591709.57	4778272.92	998	6591526.92	4778241.83	1362	6591379.80	4777830.98	1726	6591607.55	4778249.87	2090	6591054.25	4778381
271	6591739.97	4778111.37	635	6591681.48	4778307.89	999	6591208.02	4778386.11	1363	6591381.79	4777831.96	1727	6591526.09	4778287.41	2091	6591054.80	4778379
272	6591743.38	4778110.70	636	6591633.22	4778268.55	1000	6591228.57	4778376.15	1364	6591272.69	4778043.04	1728	6591522.51	4778280.45	2092	6591048.16	4778358
273	6591740.03	4778100.03	637	6591639.94	4778267.00	1001	6591233.40	4778392.61	1365	6591293.83	4778026.98	1729	6591532.57	4778274.54	2093	6590987.60	4778414
274	6591695.19	4778123.67	638	6591640.51	4778269.49	1002	6591492.11	4778616.21	1366	6591251.59	4778059.07	1730	6591548.70	4778475.09	2094	6590954.53	4778424
275	6591670.06	4778128.57	639	6591640.13	4778271.76	1003	6591480.82	4778610.87	1367	6591231.52	4778081.45	1731	6591565.30	4778477.06	2095	6590929.08	4778429
276	6591644.91	4778133.47	640	6591639.42	4778272.88	1004	6591645.39	4778623.48	1368	6591230.34	4778078.70	1732	6591565.98	4778477.37	2096	6590924.01	4778418
277	6591619.78	4778138.37	641	6591641.76	4778283.07	1005	6591645.72	4778623.56	1369	6591229.00	4778077.58	1733	6591515.51	4778463.20	2097	6590926.68	4778413
278	6591618.75	4778120.77	642	6591658.41	4778280.53	1006	6591647.24	4778624.73	1370	6591230.69	4778074.94	1734	6591488.34	4778486.74	2098	6590943.39	4778411
279	6591630.41	4778120.68	643	6591664.92	4778310.43	1007	6591650.05	4778629.60	1371	6591241.30	4777995.10	1735	6591371.06	4778407.15	2099	6590944.89	4778410
280	6591696.16	4778129.59	644	6591609.91	4778614.49	1008	6591666.55	4778643.71	1372	6591213.34	4778018.73	1736	6591387.80	4778404.19	2100	6590945.36	4778410
281	6591670.84	4778134.53	645	6591599.39	4778624.61	1009	6590941.48	4778153.08	1373	6591241.86	4777989.72	1737	6591354.32	4778410.12	2101	6590945.57	4778410
282	6591645.50	4778139.47	646	6591596.77	4778606.45	1010	6590941.51	4778176.74	1374	6591243.81	4777989.65	1738	6591337.57	4778413.08	2102	6590952.72	4778410
283	6591620.11	4778144.42	647	6591205.78	4777964.15	1011	6590941.45	4778130.96	1375	6591256.56	4777978.24	1739	6591325.03	4778437.77	2103	6590967.38	4778406
284	6591620.54	4778165.18	648	6591431.96	4777948.84	1012	6590941.42	4778112.63	1376	6591276.46	4777960.47	1740	6591334.70	4778523.23	2104	6590975.25	4778403
285	6591673.56	4778153.16	649	6591423.64	4777938.03	1013	6590955.38	4778111.64	1377	6591295.60	4777943.42	1741	6591413.09	4778565.06	2105	6591018.25	4778393
286	6591646.99	4778159.23	650	6591533.05	4778299.15	1014	6590961.61	4778110.27	1378	6591372.16	4777883.74	1742	6591433.20	4778561.17	2106	6591036.56	4778391
287	6591699.25	4778146.05	651	6591539.78	4778309.28	1015	6590963.36	4778129.54	1379	6591306.75	4777944.49	1743	6591434.83	4778555.09	2107	6591036.57	4778391
288	6591783.52	4778126.30	652	6591541.89	4778312.28	1016	6591442.63	4777986.24	1380	6591313.31	4777939.28	1744	6591415.10	4778537.97	2108	6591038.14	4778391
289	6591775.70	4778108.97	653	6591545.75	4778318.91	1017	6591442.08	4777983.82	1381	6591322.62	4777932.10	1745	6591400.25	4778542.49	2109	6591038.11	4778391
290	6591745.35	4778116.98	654	6591552.36	4778315.76	1018	6591338.66	4777985.84	1382	6591340.05	4777918.64	1746	6591395.56	4778568.45	2110	6591040.31	4778391
291	6591288.01	4777851.34	655	6591529.79	4778406.52	1019	6591350.64	4777976.69	1383	6591357.48	4777905.18	1747	6591377.12	4778572.02	2111	6591040.34	4778391
292	6591265.55	4777871.88	656	6591337.44	4777884.16	1020	6590964.78	4778150.71	1384	6591374.91	4777891.72	1748	6591372.63	4778568.91	2112	6591052.28	4778390
293	6591242.67	4777892.74	657	6591310.60	4777885.61	1021	6591489.98	4778620.73	1385	6591392.34	4777878.27	1749	6591368.01	4778563.89	2113	6591052.16	4778390
294	6591219.90	4777867.71	658	6591847.79	4778460.63	1022	6591467.72	4777954.75	1386	6591406.77	4777867.12	1750	6591362.01	4778554.98	2114	6591054.39	4778390
295	6591229.05	4777860.96	659	6591832.47	4778461.10	1023	6590889.52	4778355.93	1387	6591410.99	4777867.68	1751	6591602.61	4778368.64	2115	6591054.81	4778392
296	6591239.18	4777851.41	660	6591857.73	4778483.96	1024	6590895.04	4778341.36	1388	6591428.16	4777890.43	1752	6591604.77	4778364.99	2116	6591056.02	4778394
297	6591243.0[illegible]	[illegible]347.52	661	6591862.48	4778473.[illegible]	1025	6590886.47	4778363.99	1389	6591444.12	4777911.61	1753	6591625.[illegible]	4778360.13	2117	6591056.60	4778402



Detaljni urbanistički plan "Razvršje"

"Službeni list Crne Gore - Opštinski propisi" broj 02/19

PLAN NIVELACIJE I REGULACIJE

LEGENDA

- GRANICA PLANSKOG DOKUMENTA
- GRANICA NACIONALNOG PARKA "DURMITOR"
- GRANICA URBANISTIČKE PARCELE
- REGULACIONA LINIJA
- GRAĐEVINSKA LINIJA
- 01 TAČKE GRAĐEVINSKE LINIJE
- UP 1 OZNAKA URBANISTIČKE PARCELE
- P+1 SPRATNOST OBJEKTA
- POSTOJEĆI OBJEKAT

OBRAĐIVAČ PLANA: EUROPROJEKT	EUROPROJEKT D.O.O. City Kvart, Lamela 5, Ulaz 22, Broj 7, 81000 Podgorica (MNE).	INVESTITOR:	OPŠTINA ŽABLJAK CRNA GORA

DETALJNI URBANISTIČKI PLAN "RAZVRŠJE"

Odgovorni planer	Dragutin Dubljević d.i.a.	Faza PLAN	Datum januar 2019.g.
Planer faze	Dragutin Dubljević d.i.a.	PLAN NIVELACIJE I REGULACIJE	Razmjera 1:1000
Saradnik			Broj priloga 13

UP 78
P+Pk
UP 77
P+Pk
UP 80
P+Pk
UP 81
S+P+Pk
UP 88
P+Pk
UP 89
P+1+Pk
UP 90
P+1+Pk
UP 91
P+1+Pk
UP 92
UP 93
P+1+Pk
UP 85
P+Pk
UP 87
P+Pk
UP 86
S+P+Pk
UP 84
S+P+Pk
UP 83
S+P+Pk
UP 82
S+P+Pk
UP 172
P+1+Pk
UP 170
P+1+Pk
UP 169
P+1+Pk
UP 171
P+1+Pk
UP 168
S+P+Pk
UP 167
UP 166
P+1+Pk
UP 165
UP 123
S+P+Pk
UP 122
S+P+Pk
UP 121
S+P+Pk
UP 120
S+P+Pk
UP 118
UP 119
S+P+Pk
UP 114
S+P+Pk
UP 115
S+P+Pk
UP 112
S+P+Pk
UP 110
S+P+Pk
UP 109
S+P+Pk
UP 102
UP 103
UP 104
UP 100
S+P
UP 105
S+P+Pk
UP 106
S+P+Pk
UP 107
S+P+Pk
Ulica 42
Ulica 45
Ulica 47
UP 434
P+1+Pk
UP 433b
UP 433
UP 433a
UP 430
UP 432
P+1+Pk
UP 432a
UP 431
P+1+Pk
UP 431a
UP 431b
UP 431c
UP 431d
P+1+Pk
UP 431e
P+1+Pk
UP 428
P+1+Pk
UP 429
P+1+Pk
UP 418d
P+1+Pk
UP 418e
P+1+Pk
UP 428a
P+1+Pk
UP 428d
P+1+Pk
UP 418c
P+1+Pk
UP 418b
P+1+Pk
UP 418a
P+1+Pk
UP 418
P+Pk
UP 428e
P+1+Pk
UP 417
P+1+Pk
UP 416
P+1+Pk
UP 415
P+1+Pk
UP 414
P+1+Pk
UP 413
P+1+Pk
UP 407
P+Pk
UP 408
P+Pk
UP 409
P+1+Pk
UP 410
P+1+Pk
UP 406
P+Pk
UP 405
P+Pk
UP 404
P+Pk
UP 403

KOORDINATE PRELOMNIH TAČAKA GRAĐEVINSKE LINIJE

BROJ	Y	X	BROJ	Y	X	BROJ	Y	X	BROJ	Y	X
1	6591834.88	4778373.68	365	6591312.64	4778239.69	729	6591528.11	4778518.71	1093	6591478.90	4778413.14
2	6591766.33	4778373.80	366	6591311.15	4778246.99	730	6591529.93	4778522.56	1094	6591486.40	4778424.16
3	6591766.35	4778386.80	367	6591319.26	4778245.36	731	6591533.07	4778537.99	1095	6591495.66	4778437.77
4	6591832.45	4778386.68	368	6591441.50	4778216.86	732	6591533.07	4778537.99	1096	6591500.52	4778438.70
5	6591822.73	4778438.90	369	6591451.78	4778216.35	733	6591543.36	4778535.89	1097	6591506.71	4778447.79
6	6591822.02	4778446.46	370	6591484.21	4778215.69	734	6591343.86	4778572.06	1098	6591497.37	4778454.14
7	6591822.02	4778452.55	371	6591495.10	4778215.47	735	6591325.40	4778515.17	1099	6591488.02	4778460.50
8	6591772.98	4778455.81	372	6591495.16	4778219.88	736	6591320.07	4778517.89	1100	6591481.84	4778451.41
9	6591766.92	4778419.16	373	6591397.75	4778155.98	737	6591608.88	4778527.23	1101	6591482.63	4778447.24
10	6591758.44	4778420.84	374	6591413.74	4778145.73	738	6591614.37	4778523.75	1102	6591471.35	4778430.67
11	6591710.35	4778299.46	375	6591430.38	4778163.68	739	6591603.25	4778506.24	1103	6591464.23	4778420.21
12	6591651.66	4778308.40	376	6591378.61	4778168.76	740	6591288.95	4778545.76	1104	6591457.13	4778411.75
13	6591773.62	4778289.83	377	6591424.11	4778153.66	741	6591284.24	4778538.85	1105	6591442.25	4778394.76
14	6591721.22	4778297.81	378	6591370.77	4778169.11	742	6591321.20	4778543.62	1106	6591437.17	4778396.03
15	6591712.63	4778202.97	379	6591367.14	4778168.20	743	6591479.44	4778563.31	1107	6591435.27	4778396.18
16	6591626.90	4778214.89	380	6591394.99	4778212.99	744	6591488.62	4778573.29	1108	6591422.42	4778402.29
17	6591633.19	4778251.45	381	6591426.02	4778215.58	745	6591498.52	4778578.66	1109	6591413.98	4778404.43
18	6591636.18	4778263.76	382	6591542.93	4778209.09	746	6591503.74	4778582.19	1110	6591405.38	4778405.95
19	6591641.18	4778262.61	383	6591539.27	4778194.53	747	6591466.41	4778500.65	1111	6591388.64	4778408.92
20	6591703.89	4778254.54	384	6591536.13	4778182.09	748	6591480.72	4778497.89	1112	6591371.89	4778411.88
21	6591714.78	4778252.96	385	6591438.59	4778153.41	749	6591482.25	4778505.39	1113	6591355.15	4778414.84
22	6591771.58	4778243.46	386	6591368.88	4778157.61	750	6591468.22	4778507.93	1114	6591338.41	4778417.81
23	6591752.16	4778244.42	387	6591536.03	4778156.55	751	6591539.53	4778578.28	1115	6591321.67	4778420.77
24	6591751.82	4778237.42	388	6591516.30	4778159.91	752	6591520.50	4778589.83	1116	6591302.36	4778424.19
25	6591771.27	4778236.48	389	6591520.45	4778176.73	753	6591519.34	4778589.41	1117	6591318.97	4778436.31
26	6591581.83	4778070.34	390	6591544.65	4778214.98	754	6591517.93	4778589.57	1118	6591338.54	4778452.41
27	6591590.57	4778070.23	391	6591519.99	4778184.94	755	6591505.04	4778584.37	1119	6591345.36	4778450.89
28	6591594.93	4778005.19	392	6591518.51	4778177.21	756	6591596.06	4778494.91	1120	6591361.96	4778447.21
29	6591519.82	4777981.36	393	6591499.06	4778180.31	757	6591594.66	4778490.86	1121	6591378.57	4778443.52
30	6591515.36	4777982.10	394	6591506.10	4778188.50	758	6591594.53	4778489.58	1122	6591395.16	4778439.84
31	6591572.16	4777970.38	395	6591567.67	4778169.01	759	6591607.31	4778488.07	1123	6591411.76	4778436.15
32	6591528.21	4777979.45	396	6591565.55	4778137.08	760	6591590.96	4778569.77	1124	6591429.43	4778432.23
33	6591600.49	4777964.54	397	6591561.73	4778136.34	761	6591587.89	4778555.98	1125	6591436.45	4778436.10
34	6591582.44	4777968.26	398	6591565.92	4778159.38	762	6591534.71	4778560.04	1126	6591431.73	4778442.58
35	6591598.50	4777981.27	399	6591572.18	4778193.82	763	6591537.53	4778568.69	1127	6591414.06	4778446.50
36	6591573.83	4777987.56	400	6591483.62	4778171.81	764	6591552.28	4778566.22	1128	6591397.42	4778450.19
37	6591584.14	4777986.10	401	6591507.90	4778188.80	765	6591554.62	4778575.59	1129	6591380.78	4778453.89
38	6591583.97	4777987.41	402	6591364.18	4778163.52	766	6591544.10	4778577.28	1130	6591364.14	4778457.58
39	6591580.07	4777998.22	403	6591364.83	4778160.35	767	6591550.15	4778557.45	1131	6591349.39	4777854.95
40	6591598.37	4777982.31	404	6591537.69	4778154.51	768	6591559.43	4778555.65	1132	6591348.93	4777855.32
41	6591574.30	4777988.91	405	6591210.28	4778156.05	769	6591564.03	4778574.08	1133	6591335.98	4777865.62
42	6591439.51	4777855.80	406	6591156.69	4778176.36	770	6591611.20	4778564.50	1134	6591326.83	4777873.34
43	6591489.08	4777847.25	407	6591134.30	4778393.51	771	6591623.03	4778562.61	1135	6591311.95	4777887.09
44	6591530.06	4777842.10	408	6591130.50	4778392.38	772	6591601.59	4778555.13	1136	6591294.79	4777903.04
45	6591533.32	4777851.79	409	6591488.73	4778307.10	773	6591604.21	4778565.62	1137	6591278.94	4777918.45
46	6591431.78	4777869.32	410	6591461.50	4778329.10	774	6591607.60	4778565.08	1138	6591257.49	4777940.26
47	6591513.13	4777855.27	411	6591474.53	4778324.70	775	6591452.61	4778506.06	1139	6591238.82	4777959.32
48	6591518.20	4777869.83	412	6591475.76	4778322.52	776	6591455.03	4778502.85	1140	6591222.50	4777975.98
49	6591582.37	4777951.94	413	6591231.73	4778348.44	777	6591601.61	4778555.20	1141	6591204.40	4777994.45
50	6591574.73	4777914.70	414	6591232.21	4778347.97	778	6591598.87	4778543.46	1142	6591190.65	4778008.50
51	6591546.49	4777881.84	415	6591229.06	4778330.62	779	6591596.23	4778531.74	1143	6591190.51	4778008.81
52	6591506.26	4777967.64	416	6591221.08	4778310.78	780	6591607.83	4778527.74	1144	6591190.33	4778012.89
53	6591504.12	4777967.17	417	6591234.10	4778303.58	781	6591583.71	4778537.63	1145	6591185.92	4778018.14
54	6591452.32	4777898.40	418	6591240.40	4778300.84	782	6591581.15	4778522.37	1146	6591179.32	4778012.55
55	6591441.47	4777883.99	419	6591262.08	4778294.22	783	6591492.44	4778497.66	1147	6591173.11	4778007.34
56	6591722.91	4778376.53	420	6591317.64	4778293.10	784	6591493.99	4778504.97	1148	6591177.47	4778002.16
57	6591729.79	4778381.48	421	6591315.86	4778280.33	785	6591566.37	4778377.44	1149	6591181.27	4778001.63
58	6591734.76	4778374.62	422	6591143.73	4778395.02	786	6591562.02	4778368.52	1150	6591192.04	4777990.64
59	6591725.71	4778313.31	423	6591161.44	4778396.18	787	6591435.33	4778521.04	1151	6591211.79	4777970.48
60	6591676.23	4778165.39	424	6591183.76	4778397.64	788	6591438.16	4778525.62	1152	6591230.03	4777951.86
61	6591686.17	4778164.02	425	6591200.37	4778398.73	789	6591440.61	4778531.90	1153	6591248.91	4777932.60
62	6591788.68	4778289.46	426	6591200.28	4778396.53	790	6591433.64	4778534.46	1154	6591261.99	4777919.24
63	6591841.32	4778290.93	427	6591192.20	4778364.05	791	6591405.41	4778406.15	1155	6591266.85	4777914.28
64	6591449.69	4777923.96	428	6591194.23	4778363.90	792	6591405.49	4778406.14	1156	6591286.97	4777894.49
65	6591456.18	4777932.62	429	6591193.14	4778359.88	793	6591417.68	4778546.83	1157	6591290.37	4777891.35
66	6591400.14	4778101.93	430	6591206.28	4778356.31	794	6591411.40	4778541.38	1158	6591318.62	4777865.24
67	6591399.03	4778100.29	431	6591210.12	4778355.33	795	6591412.14	4778560.15	1159	6591328.81	4777856.71
68	6591402.63	4778098.19	432	6591228.79	4778349.38	796	6591429.22	4778556.84	1160	6591333.53	4777852.92
69	6591406.42	4778097.67	433	6591067.29	4778377.26	797	6591424.87	4778553.07	1161	6591354.21	4777836.35
70	6591407.23	4778097.88	434	6591096.02	4778380.65	798	6591394.61	4778563.54	1162	6591370.02	4777823.67
71	6591438.08	4778057.38	435	6591067.27	4778373.67	799	6591378.24	4778566.71	1163	6591370.12	4777822.21
72	6591446.20	4778075.81	436	6591059.51	4778352.43	800	6591375.93	4778565.12	1164	6591358.79	4777810.42
73	6591339.57	4778113.45	437	6591065.80	4778367.73	801	6591371.95	4778560.78	1165	6591354.22	4777805.75
74	6591345.52	4778124.16	438	6590968.86	4778409.88	802	6591366.12	4778552.14	1166	6591352.93	4777805.65
75	6591350.96	4778125.72	439	6590961.15	4778412.40	803	6591291.09	4778522.06	1167	6591351.87	4777804.57
76	6591350.51	4778120.28	440	6590934.29	4778416.57	804	6591277.65	4778514.85	1168	6591351.80	4777804.63